


MAINA A GO ROGANA

 Ke a go leboga, Ngwanešu Neville. Se ke mohuta wa se—se semaka go nna. Ke be ke se ka swanela go ba mo lehono. Eupša, bošegong bjo ke bošego bja selalelo, gomme ke—gomme ke gopotše ke tla rothela fase mosong wo. Gomme ke biditše Ngwanešu Neville, gomme o rile, “Gabotse, bjale, ge o etla tlase,” o rile, “o reng o sa no bolela le rena nthathana ye nnyane?”

² Gomme ke gopotše, gabotse, ge ke be ke tlile tlase, gomme go be go kgonega, ke be nka se rere, eupša ke be ke tla rata go bolela le kereke lebakana le lennyane ka ditaba tšeo, le a tseba, tšeo ke nagana di be di tla tiiša kereke.

³ Re sa tšwa go bowa go tšwa go la rena—la rena leeto la go tsoma la marega, banešu le nna, mo, gomme re bile le nako ya letago. Re—re thabile kudu, rena bohle re tladitšwe, gomme—gomme re hweditše diphoofolo tša rena tše re bego re di tsoma. Gomme—gomme modiša le nna re a tseba nama ya phoofolo kudu, ke ye bose kudu. Gomme kafao re bile le tshepe ye nngwe ye kaone. Gomme ke na le bera le ditshepe tše pedi. Gomme re tla morago.

⁴ Gomme ye e swanetše go ba nako mo ke swanetšego go bolela ka Mahuto a le a šupa a mafelelo. Gomme ga se ba ke ba lokiša kereke. Gomme go na le se sengwe, sešitiši, seo se e hlolago. Seo, ke a nagana toropokgolo e re fa tsela ya makgwakgwa, ka baka la go se be ga sekgoba sa boemakoloi sa palo ya batho bao re . . . bao kereke e tla ba swarago.

⁵ Re nyaka kereke ye mpsha e bewe mo, gomme re na le karolo ye botse ya tšhelete e šetšego e beetšwe, gomme—gomme go dira ke—ke kereke ye kgolokgolo. Gomme ge re bile le ditirelo tše, gobaneng, o kwešiša se e lego. Ke selo sa go kweša bohloko. Batho ba go dikologa maboto, ntle ka puleng, gomme—gomme—gomme e no ba selo sa go befa. Gomme ebile le tshwaswalatšo e tšwa go bagwera ba ka. Ba rile, “Ngwanešu Branham, go lebege o ka re ba . . .” Ngaka mogwera wa ka, o rile, “Go bonala o ka re o ka kgona go hwetša lefelo le lengwe.” O rile, “Ke kwa bohloko, ge ba feta kgauswi.”

⁶ Mooki kgauswi le nna, o rile, “Gobaneng, ke tlile go feta fale mosong wo mongwe ka iri ya bohloko. O be o swanetše go ba fale . . .” Gomme o rile, “Batho ba be ba šetše ba kgobokane go dikologa kereke yela tlase kua, ka iri ya bohloko ka masa. O be a eya go ba kua ka senyane masometharo.” Kafao, le a bona, gomme go e dira ye thata.

⁷ Gomme re nyaka kereke ye e nago le sekgoba se sengwe, gomme fao yo mongwe le yo mongwe a ka dulago fase. Gomme re nagana re phela ka matšatšing a mafelelo, re dumela seo.

Fao ke mo . . . Re swanetše go be re ruta Kereke ka—ka—ka dilo tše, tše di tšeago lebopo, dilo tše di profitilwego, tše dingwe tša tšona, mengwaga ye dikete. Gomme bonnyane masomepedi tlhano le masometharo a mengwaga, thwi go tšwa go kereke ye, tše di profitilwego, di tla tla go phethega. Gomme bjale re na le yona thwi go tla go phethega. Kafao re swanetše go be re mpshafatša dilo tše, eupša ga re na le sekgoba sa go lekanela. Kafao mosong wo . . .

⁸ Ke dirile dipitšo tša ka le dilo, maabane, gomme ke sa na le tše dingwe go fetiša go dira, morago ga sekgalela se, le go ya pele. Gomme ka gona ke bile le batho ba bangwe bao ba bego ba nyaka go tla ka gare, moisa ya moswa wa go ratega, yo a nogo go robega megalatšhika, modiredi ngwanešu ka tšhemong. Le ba mmalwa ka mokgwa woo, le ngwanešu go tšwa Norway. Gomme re bile le dipoledišanonyakišišo tše nnyane morago ka kamoreng ya ka morago. Gomme ke rile, “Gabotse, bjale, re tla no gatela ntle.”

⁹ Gomme Ngwanešu Neville o rile, “Gabotse, re tla tla ntle le go bolela mantšu a se nene go tiišetša Kereke gannyane.” La pe . . .

¹⁰ Se tee sa dilo tša pele se ke nyakago go se bolela. Ke ngwadile dilo tše dingwe mo godimo ga pampiri, gore, ge ke etla kerekeng, ke be ke nyaka go di bolela. Selo se tee ke se ngwadilego mo se be se ama go feta ga wa rena yo bohlokwa Ngwanešu Taylor ge re be re sa ile.

¹¹ Ngwanešu Taylor o be a etla kerekeng ye lebaka la mengwaga le mengwaga. Rena bohle re be re mo tseba, ke na le nnete. Eupša ge go ka ba basetsebe ba bangwe mo, e be e le mokgoma wola wa go tšofala yo bohlokwa yo ka mehla a bego a go hweletša bodulo, go dula fase. Ngwanešu Taylor nako ya go feta ke mmone bjale, go fihla ke mmona e le lesogana, o be a eme fale mo mojako e ka ba a mararo goba a mane Malamorena a go feta. O rile, “Ke rata go ba le dipuku tše dingwe, Ngwanešu Branham. Ke rata go phatlalatša dipuku tše.” Kafao re, o . . .

¹² Se ke se kwešišago, o be a na le bolwetši bja swikiri gomme a ya ka kidibalong, gomme a sa . . . sa tsebe o be a na le bolwetši bja swikiri. Gomme—gomme o ile . . . O hwile. Ga se a ke a hwa. O nno ya go ba le Morena Jesu.

¹³ Gomme o be a le wa go botega, ngwanešu wa go makatša, ka mehla a tshwenyega ka batho ba bangwe. Gomme thabo ya gagwe e be e le go leka go hweletša yo mongwe lefelo go dula fase, ge ba etla kerekeng. Gomme le a tseba, mohlomongwe, ge re tshelela ka godimo ga Lepheko, a go ka se be botse go bona Ngwanešu Taylor kua, a re hweletša lefelo go dula, ka lehlakoreng le lengwe?

¹⁴ Ke a nagana, ka go gopola Ngwanešu Taylor . . . Ke be ke se mo go e bolela le Ngwanešu Neville, polokong ya gagwe, eupša ke nyaka go bolela lentšu la ditebogo tša ka, go mohlologadi wa

gagwe. Kgaetšedi Taylor, ke a nagana, o mo felotsoko mosong wo, šegofatša pelo ya gagwe ya go botega!

¹⁵ Ngwanešu Taylor, letšatši le lengwe o rile, “Etle godimo gomme o mpone. Ke na le letsha le lennyane le epilwe godimo kua, go beilwe dihlapa ka go lona, kafao o tla tla godimo le go thea dihlapa.” Ka mehla o be a tshwenyega ka yo mongwe gape. Gomme go be go na le yo Mongwe a tshwenyegago ka yena, yoo e be e le Kriste, go mo fa phološo.

¹⁶ Ke a nagana, ka segopotšong, go le bjalo, go kereke ye, bjalo ka ge e kgobokane bjalo ka mmele mosong wo, a re emeng mmogo, re inamišeng dihlogo tša rena pele ga Modimo.

¹⁷ Tate wa rena wa Magodimong, rena bjalo ka batho mosong wo, le ba—ba batli go lefelo le la thapelo . . . Seatla sa Gago se segolo se sepetše magareng ga rena le go tšea go tloga go rena ga yo motee wa bana ba bo rena yo bohlokwa yo re mo ratago, gomme re a tseba gore O mo ratile. Gomme O bile le lebaka la sohle se, Morena, goba se ka be se se sa direga ka tsela ye, ka go tseba gore Beibele ya rena e a re botša, go re, “Dilo tšohle di šoma mmogo bakeng sa go loka go bao ba ratago Modimo.” Gomme seo o se dirile.

¹⁸ Gomme re lebelela go dikologa, ka lefaseng, gomme re hwetša tlhago ka go tsela ye nngwe le ye nngwe e bolela le rena, gore lebitla le ka se kgone go mo swara, ka gore lefaseng o dirile morero wo O mo rometšego wona mo go o dira. O be a le wa go loka, ngwanešu wa go botega.

¹⁹ Re hwetša seo ka bophelong bja bophelo bja dimela, le ka bophelong bja letšatši le le hlabago mosong go fa seetša. Gomme gare ga mosegare le ba mengwaga ya magareng. Gomme ka gona mantšiboa le hwa gape, feela go tsoga gape mosong wo o latelago, e le le lenanana le boswa, ka gore le dirile morero wa Modimo.

²⁰ Re bona matšoba ge a khukhuša le go botsefatša lefase le go kgabiša dihlogo tša poloko, le mafelo a monyanya, le go dira morero; go bula godimo pelo ya lona le go fa ntle, mahala, todi go nosi, le monkomonate go mofeti, bobotse go monyaki. Le fa tšohle le nago natšo, ka go tirelo ya Modimo, morago le inamiša hlogo ya lona ye nnyane. Eupša ge seruthwane se etla tikologong, le tsoga gape, ka gore le dirile morero wa Modimo.

²¹ Ka gona ka go sefahlego sohle sa tlhago, le Beibele, tshepišo, le Moya wo Mokgethwa, re ka kgona ka thabo go hlalala ka pelong ya rena, go tseba gore Ngwana wa bo rena Taylor, ka go swana, Morena, o dirile morero wa Modimo. Gomme go bolela go re a ka se tsoge gape e tla ba go gana Beibele ya rena, Modimo wa rena, le dilo tšohle Modimo a re filego go di lebelela, go tseba gore go na le tsogo. Kafao re lebeletše pele go nako ge re tla mmona gape, ge a le yo moswa le go phelega le go se tsoge a babja gape goba go tšofala.

22 Šegofatša mosadi wa gagwe yo bohlokwa, mogwera yola wa go botega wa gagwe. Kafao re tla ba hlokago, hlogogelago, Morena, ge re ba bona ba eya mmogo ntle mogobeng, gomme ba dutše godimo ga dipanka tše nnyane ntle kua, ba thea dihlapa, le go bolela, le ka fao e bego e le baratani mmogo.

23 Gomme bjale re a tseba go re go ne Letšatši le legolo le le tlogo, ge bagale ba tumelo ba tla matšha ka tlase ga mathudi a magolo a phenyo, gomme Barongwa ba . . . ka dikoša di tla tlatša sebakabaka. Re tla ba bona gape ka go lefelo lela.

24 Go fihla nako yeo, Morena, re fe tlhohleletšo. Re šegofatše le go re thuša. Botelele re tla hloka Ngwanešu Taylor, gomme yo mongwe le yo mongwe yo a tlogo kerekeng ye, ge a be a ema mojako le go hweletša motli lefelo go kwa Lentšu la Modimo, go dula fase ka go iketla le go khutša.

25 Letšatši le lengwe ge a fetetše mošola, Morena, ke rapetše go re Morongwamogolo yo mogolo wa Modimo a eme kua mo mojako, go mo hweletša lefelo, le yena, Morena, gomme a kgone go dula fase. Ka gore go ngwadilwe ka Beibeleng, “Bagaogedi ba tla hwetša kgaogelo.” Go fihla re mmona, Morena, a nke megopolo e tšwelepele e le bose ka dipelong tša rena, go fihla letšatši le lengwe ge re kopana gape ka Nageng ye nngwe. Ka la Jesu Kriste Leina re a e kgopela. Amene.

26 O tla hlokwa botelele magareng ga rena le gare ga basetsebj, le go ya pele, ba ba tlogo kerekeng ya rena, goba moagong wa rena mo, go rapela. A nke soulo ya gagwe e khutše ka khutšo pele ga Modimo, go fihla Letšatši leo.

27 Letšatši le lengwe, gape, yo mongwe le yo mongwe wa rena o tla sepela, ka o tee ka o tee, go fihla re wela fase go bapa le mothalo ka mokgwa woo. A nke rena bjale, ge re sa na le nako, le go kgona, a re itokišetšeng nako yela e tlogo renabeng; ka gore ga re tsebe e tla ba neng. Ga re tsebe ke mang a tla latelago. A re pheleng bjalo, gore ka letšatši le lengwe le le lengwe, gore ge le ka tsoge la tla, e tla ba bakeng sa rena, re tla be re lokile.

28 Bjale, ke rata go dira ditsebišo. Bjale, ka pejana, mohlomongwe, mohlampe, ga se ka bolela le bahlokomelaphahlo ge e sale ke bowa morago, mabapi le go aga ke—ke kereke mo, goba se re swanetšego go se dira go latela, go hwetša kereke ya rena gore re kgone go ba le kopano ya rena. Gona ke tla tšwelapele, ntshwareleng, ka ma—ma Mahuto a Šupa, gomme ka morago le Meruswi ye Šupa, le dilo tše ntši bjalo tše re swanetšego go be re tsena ka go tšona, gabjale.

29 Gomme bjale, Lamorena la go latela mosong, fao, ke swanetše go ba ka Elizabethtown, Kentucky, le Ngwanešu L. G. Hoover, go ti—ti tirelo ya go gafela. Gomme ke go gafela tabarenekele ye mpsha, goba tabarenekele ye ba e rekilego ka Elizabethtown, Kentucky. Thwi go theoga 62 go fihla o etla Elizabethtown, goba thwi go theoga, ke ra, 31, goba go theoga

tselantefe. Feela mo o tepogago, e go tšeela Elizabethtown. E ka ba iri. E ka ba masometharotlhano, dimaele tše masomenne go theogela kua. Ke a nagana, e ka ba dimaele tše masomenne, ka tsela . . . ya 31, gomme e ka ba dimaele tše masometharo tlhano, goba se sengwe, tsela ye nngwe, go theoga ka tselantefe. Ke mo Mokgotha Mulberry.

³⁰ Tirelo ya go gafela. Ngwanešu Hoover o tla ba le sekolo sa Lamorena sa mehleng ka iri ya lesome. Gomme ke ya go rera tirelo ya go gafela, go tloga ka lesometee go fihla lesomepedi, Lamorena le lelatelago, nofemere la lesometee.

³¹ Mo potong ya ditsebišo ntle fale, ke ntlh—ntlh ntlha ya ditaba tša yona. Gomme e tla ba ka . . . O ka kgona go hwetša tsela ya gago go tšwa thwi fao. Ke Mokgotha Mulberry. Goba ba—ba fa taetšo ya lefelo godimo ga . . . E godimo ga pota ya ditsebešo ntle fale ka pele ga kereke.

³² Morago, ka—ka Nofemere la—la masomepedi pedi, ke—ke swanetše go ba ka Shreveport, Louisiana, la masomepedi pedi, masomepedi tharo, masomepedi nne, masomepedi tlhano, le—le masomepedi tshela. Matšatši a mahlano, ke a nagana, Shreveport, Louisiana, ka Life Tabernacle. Fao ke na le Ngwanešu Moore. Ba keteka mogobo wa bona wa gauta. Tšhegofatšo ya pentecostal e wele ka Shreveport, Louisiana, mengwaga ye masometlhano ya go feta, la masomepedi pedi la kgwedi ye. Mengwaga ye masometlhano, molaetša wa mathomo wa pentecostal o ile wa rerwa. Gomme wa wa, Moya wo Mokgethwa o wele, ka Louisiana. Gomme ba na le segopotšo sa seo, gomme wo ke mogobo wa gauta. Gomme ke swanetše go bolela mogobeng wo, mašego a mahlano, le Ngwanešu Moore, ka Shreveport, Life Tabernacle.

³³ O na le bagwera ba ba itšego ka gare le tikologong kua, gobaneng, ba o nyakago go ba ngwalela, goba se sengwe, re tla thaba go ba le bona ntle. Gomme e no ba botša ka dikopano tše di tloga godimo.

³⁴ Gomme Life Tabernacle, ge mang kapa mang a kile a ba kua le Ngwanešu Moore, ke monna wa go makatša. Gomme go na le sehlopha sa batho sa go makatša, Matšwaborwa ao a kgale. O no se kgone go ba fenywa. Gomme kafao, Life Tabernacle, mang kapa mang tikologong ya Shreveport a ka kgona go go botša mo e lego. Shreveport e ka ba batho ba dikete tše makgolopedi. Gomme ke toropokgolo ye botse, le madulo a mantši. Kafao . . .

³⁵ Gomme tabarenekele ke tabarenekele ye kgolo, tabarenekele ye kgolo kudu. E na le manamelo a godimo, le maphagamo, le mabato wonawona, gomme ka gona le lebato ka godimo ga leo. Gomme go no ba sekgoba se sentši. Gomme thwi go kgabaganya go tšwa go otithoriamo ya toropokgolo ye e dudišago dikete tše tlhano. Go no—go no swana le go kgabaganya mokgotha mo, go ya go otithoriamo ya toropokgolo.

36 Gomme Mor. Jack T. Moore, goba—goba e ka ba Life Tabernacle ka Shreveport, Louisiana. Yeo e thoma ka la masomepedi pedi. E tla be e le Labo- . . . Labone go kgabola Lamorena. Labone, Labohlano, Mokibelo, Lamorena, matsatši a mane bakeng sa a mahlano. Ke manyami. E tla ba la masomepedi pedi, masomepedi tharo, masomepedi nne, le masomepedi tlhano. Ke nagana ke tsela ye e lego, ya—ya Nofemere.

37 Gomme ka gona, re tla hwetša ntle nako yeo goreng ka, se re se dirilego ka kereke mo, go hwetša ntle ka fao kereke e tšwetšego pele ka go hwetša moago wa yona. Borakontraka ba re botša ba ka kgona go bea banna ba go lekanela go wona, go fihla e ka ba matsatši a lesome ba ka kgona go ba le yona gore re kgone go ba ka tlase ga yona, le a bona, thwi ka bjako. Gomme ba nno leta toropokgolo go saena. Le a tseba, gomme re swanetše go ba le sekgoba sa boemakoloi se sentši bjalo, le bontši bja se. Gomme, oo, nna, ke sehlopha sa theipikhubedu go tsena ka gare, go thoma go aga e ka ba eng. Eupša ke nyaka go tsena go kereke pele ke boela morago tšhemong gape.

38 Bjale ke na le pitšo go ya Tanganyika, Uganda, le go kgabola kua. Joseph o na le dikopano di beakantšwe go thoma ka Febereware.

39 Gomme maabane, ge ke etla ka gare, go be go le banešu ba bangwe, le Kgaetšedi Thomas le bona, go tšwa mošwamawatle, ba tlile ka gare. Gomme ba bile . . . Ke hweditše noute e robetše mojako wa ka, goba—goba taletšo go tšwa go—go mokgatlo tlase ka Afrika Borwa. Kafao ke ngwalela ka gare go bona, go hwetša ntle feela se se ka dirwago. Mohlomongwe, ge ke sa le bokgole bjoo, nka no rothela godimo tlase ka Afrika Borwa, mohlomongwe, ka karolong ya mafelelo ya Febereware le Matšhe, go bapa ka go nako yeo.

40 Gomme re holofela go hwetša kereke godimo, gore ke kgone go tsenya Mabaka a a Kereke ka gare, pele—pele marega a tsena, ge go kgonega. Ge ke sa dire, goba ge ke swanela go bowa morago go tšwa godimo kua, ge Morena Jesu a diega.

41 Ke be ke theeditše maabane ge ke be ke tšea, ke a dumela ke letšatši pele ga maabane, wa theipi. Ke gopotše gore ke e kwele e wapala ntle fa mosong wo. Ngwanešu yo mongwe yo monnyane wa Borwa o bile . . . Mmagwe o tlile ka kopanong. O be a na le go phera letsweleng la gagwe, gomme o be a apešitšwe ke morithi go hwa. Gomme Moya wo Mokgethwa, ka go ye nngwe ya dikopano tša bjalebja, ka Southern Pines, ke a dumela e be e le, goba felotsoko, o mmoditše, o boletše ka go phera ga gagwe, le go re o be a le mang, le mo a tšwago. Le go re o bile le mošemane yo e bego e le mokgelogi, gomme o be a eya go ba le kotsi, ya go gagara batho. Le dilo ka moka tše ntši ka mokgwa woo. Gomme moisa yo . . .

42 Yohle e diregile feela bjalo. Gomme kankere ya gagwe ya go phera, goba sehloga sa go phera, a ke re, sa mo tlogela. E lego, sehloga sa go phera ke kankere, le a tseba. Kafao nako yeo e—e mo tlogetše. Gomme mošemane o be a eya godimo go go gagarweng ga batho, gomme se sengwe le se sengwe feela ka tsela ye Moya wo Mokgethwa o se boletšego. Gomme o ile a tlišwa go Kriste, morago gape. Gomme o dirile theipi ya yona, gomme ke—ke e kwele a bapala. A le ipshinne ka ye nnyane yela, polelo ya kgale ya Borwa? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] O rile, “Tlase mo ba Carolina Leboa,” o rile. Oo, ke no rata seo, bona batho ba kgale ba Borwa. Gomme o bile. . . Morena o nno mo šegofatša godimo. O rile, “Ke a tseba o rile ga o rere thuto, Ngwanešu Branham; feela go phuthego ya gago.” O rile, “Re karolo ya phuthego ya gago.” Kafao go be go le thwi botse ka go yena, go bolela seo.

43 Gomme bjale seswantšho se seo, ke a nagana, mohlomongwe, se godimo ga poto ya ditsebišo mosong wo. Ge se se gona, Billy o tla se bea godimo fale. Go dinako tše ntši go boletšwe, ge la mathomo ke thomile go bolela, gore ba rile, “O no eleletša, Ngwanešu Branham, gore o bona Seetša sela, Seetša sela.” Fao go molaleng, ga go kgonege. . .

44 Go ka no ba go le ba bangwe ba šetšego fa, batala ba elelwago morago, pele diswantšho di be di ka tšewa tša Sona. A go na le yo a itšego mo a elelwago ke bolela seo, moragorago nako ye telele ya go feta? Lebelelang. E ka no ba feela diatla tše nne goba tše tlhano. Kgaetšedi Spencer mo, le Ngwanešu le Kgaetšedi Slaughter, le—le ngwanešu *mo*, le ngwanešu godimo *kua*. Ba no ba e ka ba tlhano goba tshela ba batala ba šetšego.

45 Gabotse, bjale, morago ga lebakana, leihlo la motšhene la khamera yela le swere seswantšho sela. Kafao se ile Washington, DC le go ya go kgabola balekodi, le go bowa morago, “Ga go tšweletšo gabedi goba selo.” O rile, “Seetša se rathile lense.” Yoo ke George J. Lacy. Le na le leina la gagwe le saennwe. Le a bona?

46 Gabotse, gona, makga a mantši o a kwa, go lebelela ntle le go re, “Fao go morithi wo moso godimo ga motho *yo*. O apešitšwe ke morithi go ya lehung.” Ke ba bakae ba nkwele go ke bolela seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Makga a mantši, le a bona, makga a mantši. Gabotse, go diregile go ba gore khamera e swere seo. Gomme kafao re na le seo fa.

47 Mohumagadi yo a tlilego go kgaetšedi gomme o mmoditše, ka kopanong ka—ka Carolina, fao re bilego le kopano ya go makatša kudu ka Southern Pines. Gomme fao, mohumagadi o be a ehwa ka kankere godimo ga bobedi bja matswele. Gomme dingaka di be di mo hlobogile gore a hwe. Gomme mohumagadi o ile a no obeletša fase le go tšea seswantšho sa gagwe, feela ge ke mmoditše gore o be a le mang, le mo a bego a etšwa. Gomme ke rile, “Fao go morithi wo moso godimo ga gago. O apešitšwe ke

morithi go ya lehung.” Gomme mohumagadi a no thwatlaketša seswantšho sa se. Gomme se sele godimo ga leihlo la motšhene la khamera, e hweditše morithi wa lehu.

⁴⁸ Ge yo mongwe wa lena a kile a bona *Melao Ye Lesome*, gomme a bona morongwa wa lehu, ka fao o swieletšego ka ga re, wola wo moso, wa go lebega kgampi morithi, o godimo ga seswantšho se. Gomme ke a dumela se godimo ga poto ya ditsebišo bjalo. Ge se se gona, Billy o kgona go nkwa, gobaneng, mo direng a se bee godimo ga poto ya ditsebišo. Gomme se na le mosebe o šupile go motho. Gomme motho, morithi o tlogetše mosadi, gomme a fodišwa ka mohlolo. Gomme fao o bjalo ka moubu, muši wo moso o kgobokane go dikologa gomme o dirile moubu bokagodimo ga mohumagadi, gomme o lekeletše go tloga godimo ga kankere yela ka mokgwa wola, go tla go tšwa fale. Ka kgonthe, woo ke morithi mo lehu le tšhologelago ka gare, le gona, go tšwa go kankere.

⁴⁹ Gabotse, ga go tshwenye o leka go botša batho Therešo gakaakang, go ya go ba yo mongwe a yago go gononwa go Yona ga se Therešo. Gomme ge ka mehla o bolela Therešo, gona o a tseba o—o nepile.

⁵⁰ Ke na le mogwera yo a lego mo—mo morui, godimo ka Bodikela. Gomme—gomme paballo e mo lefile e ka ba dikete tše nne tša ditolaru ka bakeng sa koloi sesepelalehlweg, go bala mohlape wa ditshepe tša lehlwa tše di bego di tlogetšwe morago godimo ka go Troublesome Valley. Mna. Jeverez yo a dutšego mo ka kerekeng, ke mo išitše go Kriste, moganamodimo wa go felela. Gomme le nkwele ke bolela kanegelo ya rena re otlela mmogo. O be a sa dumele selo eupša maitshwaro a Darwin. “Gomme Lesea lela, letswalwa ke kgarebe, e be e le ditšiebadimo.” Gomme re kampile bošego bjo bongwe thwi fao a amogetšego Kriste.

⁵¹ Gomme kafao nako ye monna yo o ba boditše. O rile, “Bjale, ga la swanela go reka sefatanaga, koloi sesepelalehlweg.” O rile, “Ke tla le botša tlwa ke ditshepe tša lehlwa tše kae godimo kua.” O rile, “Go na le lesomesenyane.” O rile, “Go be go le masomepedi- . . . Go be go le masomepedi tee, gomme ke bolaile tše pedi tša tšona.” Gomme o be a bolela le mohlokomela diphoofolo tša lešoka. Ga wa swanela go bolaya eupša e tee. Kafao o rile, “Go be go le masomepedi tee, gomme ke bolaile tše pedi tša tšona. Tlogetše lesomesennyane.”

Gomme o rile, “Ee, Jeff, ke a tseba o bolaile tše pedi tša tšona.”

O rile, “Ke dirile.”

⁵² Gabotse, ba tšere koloi sesepelalehlweg, ba ile godimo kua, go be go le mohlape wa ditshepe tše lesomesenyane. O rile, “Billy, e no botša monna therešo; a ka se e dumele.”

⁵³ Kafao yeo e no ba ka tsela ye e lego. O ka kgona go botša batho Therešo, le ge go le bjalo ba . . . go bile go se kweiše mo

gontši kudu le—le go aketša ka dilo go fihla ba sa dumele gore o bolela Therešo ge o ba botša Therešo. Le a bona?

54 Eupša re beboga kudu gore re na le Tate wa Magodimong Yo a tiišetšago Therešo yeo ka tiišetšo. Ke therešo. Kafao gona ge le e ka ba letšatši la ka la mafelelo lefaseng, pu . . . ebile le puruputšo ya sesaense le dinetefatšo di netefaditše gore ke boletše Therešo ka dilo tše. Yeo ke nnete. Ke Therešo. Kafao go kgonagala se tla ba godimo ga poto ya ditsebišo. Billy, a o ka kamoreng fao? O naso ka seatleng sa gago, seswantšho? Gomme ge o na le sona, gabotse, se tliše ntle mo, morago o tla kgona go se bea godimo fa, go a kgonega ba tla se bona. Gabotse, ga ke tsebe. Go tla ba seetša godimo ga—godimo ga poto.

55 Gomme se se se—se se seswantšho thwi fa. Ke a thanka le ka se se bone. Eupša thwi *mo* le kgona go bona morithi wola wa mouba wa lehu bokagodimo ga hlogo ya mosadi yola. Gomme fa ke mongwalo godimo ka wona morago *mo*, moo mohumagadi a tšerego seswantšho, gomme go bona ge e ba ka kgonthe e laeditše. Gomme šoo, godimo—godimo fao. Ke morithi wa mouba wa lehu.

56 [Ngwanešu Branham o bolela le Ngwanešu Neville—Mor.] O bona mosadi, yo motee thwi fao?

O o bone, ke a thanka, Ngwanešu Neville, a ga se wa dira? [Ngwanešu Neville o re, “Ee.”—Mor.] Uh-huh.

57 Kafao, Billy mogongwe o tla se bea godimo ga poto ya ditsebišo, ge o ka rata, Billy. Etla, se tšee, gomme se tšeele go dikologa ka pele gomme o se bee potong, gore yo mongwe le yo mongwe a kgone go se bona ge ba eya ka ntle. Yena goba Doc, yo motee wa bona. Bjale ke gopotše, mohlomongwe, se ka kgona go bonagatša pepeneng go lekanela gore le tla kgona go se bona, eupša go leswiswi kudu bakeng sa mohuta woo wa seswantšho. Eupša o tla ba naso ntle kua, gore le kgone go se bona, ge ba eya ka ntle.

Bjale, elelwang ditsebišo tšohle.

58 Gomme bjale, mosong wo, ke gopotše mohlomong go re re tla bolela nthatha ye nnyane ka se sengwe go tutuetša kereke, se sengwe se se tla le fago kudu.

59 [Ngwanešu Doc Branham o re go Ngwanešu Branham, “O nyaka lefelo lela?”—Mor.] O reng? [“O nyaka lefelo lela godimo ga sona?”] Ee, Doc, ge o ka rata. Go ka ba gabotse.

60 Ke nyaka go šomiša se mo. Ke bile. . . Ba bangwe ba bona ga se ba be le sona go bea godimo, go beke ya go feta, kafao re gopotše mohlomongwe se tla fa bokaonekaone gannyane bakeng sa lehono. Ke be ke nyaka go bolela ka sona, ka gore se malebana le to—to toro kgaetšedi a bilego nayo.

61 Ke a makala ge e ba Kgaetšedi Sheperd o ka kerekeng mosong wo. Ke kopane le yena bošego bjo bongwe. Gomme lekga la pele ke bonego mosadi, bonnete, ke be ebile ke sa tsebe o be a

le mang. A o gona? Ke a thanka ga a gona. Ee. A o ka tshwenyega, a e ka ba se sengwe se itšego sa go tšwa tseleng, ge nka šupa go toro yela, Kgaetšedi Sheperd? O ka se tshwenyega, a o tla dira? Go lokile. Go lokile.

Gomme pele re batamela yeo, a re kobamišeng dihlogo tša rena gape bjale.

⁶² Tate wa Magodimong wa Mogau, go Wena re neela tumišo bakeng sa botho bjohle bja Gago le kgaogelo. Gomme bjale, re homotše fase, Morena, gore re ke re ithute Lentšu la Modimo wa go phela, ge Le etla go rena ka pono gomme le tlišetšwa ke Moya wo Mokgethwa, le thekgwa ke Beibele. Kafao re a rapela go re O tla re fa kwešišo, gore re tle re tsebe re ka dira eng ka go matšatši a a mafelelo ge re bona maatla a mabe a iketla go re dikologa bjale. Ntwa, ntwa ya makgaolakgang e no ba kgauswi le go lwiwa. Re thuše, Morena. Bjalo ka bahlabani ba kgonthe, ba go tia, a nke re boloke kotse ya Tumelo godimo, le Lentšu la Modimo, Tšhoša, gomme re sepelele pele. Leineng la Jesu. Amene.

⁶³ Bjale, go naganeng ka go sepelele pele, ntwa, go swana le ntw—ntw ntwa e hlakisetšwe, e loketše go tsena tirong, ntw—ntw ntwa ya kgonthe, go lwa ntwa ya tumelo.

⁶⁴ Kgaetšedi Sheperd fa, le Ngwanešu Sheperd, ba e lego bagwera ba mogau ba rena, le ba ba tlogo go tabarenekele ye. Gomme ke bana ba Modimo ba bohlokwa. Gomme—gomme yo Kgaetšedi Sheperd, ge ke be ke tšea poso ya ka, mohuta wo Billy a kgonago go o araba, yo mongwe o no re, “Nthomele mašela a thapelo a makaa.” Gomme ke rapela godimo ga wona. O no a fetola morago. Eupša ge e le lengwe la motho ka motho, ke swanetše go le araba ka bonna, le a bona. Kafao ke tšere poso ya ya ka ya motho ka motho, gomme kafao ke be ke e tšeela gae. Gomme ke be ke bala ka kua, le rile, “Go tšwa go Kgaetšedi Sheperd.” Gomme e be e le toro ye a bilego le yona, ya—ya dikgwedi tša go feta. Gomme ga se a ke a tsoge a e hwetša feela gabotse go fihla Malamorena a mabedi goba a mararo a go feta, ge ke rutile ka a—*a Mabaka A Šupa A Kereke* le—le dikenywa tše šupa, Petro wa Bobedi, ka fao go tšeago, Petro wa Bobedi 1, “Go oketša go tumelo ya rena.” Le a bona?

⁶⁵ Sa pele, motheong, ke Tumelo. Sa bobedi, oketša go tumelo ya gago, bokwala; go bokwala bja gago, tsebo; go tšwa go tsebo, boitshwaro; go tšwa go boitshwaro, kgotlelelo; go kgotlelelo, bomodimo; gomme go tšwa go bomodimo, lerato la boena, botho bja boena; gomme morago lerato, e lego leswikaseapešo. Tše šupa tša dilo tšeo. Mabaka a šupa a kereke, le a bona, le dinaledi tše šupa tša mabaka a kereke, gomme wohle a kgokwe mmogo ke Moya wo Mokgethwa.

⁶⁶ Bjale, go tšea seo go ba mohlanka wa Kriste. Kriste o aga Kereke ya Gagwe ka go mabaka a šupa a kereke; Monyalwa wa

Gagwe, Motho, mosadi, Kereke. Mabaka a šupa a kereke a aga le go dira Monyalwa. Bangwe go tšwa go lebaka *le*, gomme bangwe go tšwa go lebaka *lela*, gomme bangwe go tšwa go lebaka *lela*, gomme bohle mmogo, le go e fa sebopego bjalo ka phiramiti.

⁶⁷ Go swana le Henoge, yo a agilego diphiramiti, seo re a se dumela. Gomme leswikaseapešo ga se la ke la tsoge la bewa godimo ga tšona, ka gore leswikahlogo le be le gannwe. Gomme re tšere bjale, e sego bjalo ka Thuto, eupša bjalo ka kwešišo, feela ya kereke fa. Gore tše. . .

⁶⁸ Modimo o itira go phethega Seyenamong ka go tharo. O itira go phethega Seyenamong ka go “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa,” diofisi tše tharo tša Modimo yo motee. O itira Seyenamong go phethega ka go “tokafalo, tlhwekišo, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa,” go tla go phethega, mešomo ya mogau. O itira Yenamong go phethagatšwa ka go tla mo goraro: lekga la pele, go lopolla Monyalwa wa Gagwe; lekga la bobedi, go amogela Monyalwa wa Gagwe; lekga la boraro, ka Mileniamong le Monyalwa wa Gagwe. Gomme se sengwe le se sengwe se phethagatšwa ka ditharo. Gomme šupa ke nomoro ya go rapela ya Modimo. Modimo o rapelwa ka go šupa, go felela, bjale go phethagatšwa le go felela.

⁶⁹ Gomme selo sa go makatša e bile, e sego go tliša se ka gare, eupša go no le laetša, tshepe ya mafelelo ye ke e hweditšego e bile le dintlha tše tlhano ka go lehlakore le tee le tharo ka go le lengwe; le a bona, mogau le phethagalo.

⁷⁰ Bjale elang hloko go se, Kriste yoo. Modimo o ngwadile Dibebele tše tharo. Beibele ya mathomo e be e le ka lefaufaug, e bitšwa zodiac. Bjale, ge o sa tsebe Puku ya Jobo, e no lebala ka yona, ka gore, ka gore Jobo ke yena a e hlathollago, ka fao a lebeletšego godimo gomme a rerella dilo tšeo ka lefaufaug.

⁷¹ Gomme elang hloko, ka go zodiac, e thoma ka eng? Selo sa pele ka go zodiac ke kgarebe. Selo sa mafelelo ka go zodiac ke Leo tau. Go tla ga pele ga Kriste, ka kgarebe. Go Tla la bobedi, Leo, tau, Tau ya leloko la Juda.

⁷² Nako yeo Henoge o feditše ka go letšatši la gagwe, goba morago ka go letšatši leo, phiramiti. Gomme e tla ba. . . Nnete, ga re na le nako go efa bokamorago le go laetša kafao phiramiti yela e tlogo godimo ka dikamora le go ya pele. E bolela thwi go otloga go ya nakong ya bofelo bjale. Ba ka kamoreng ya kgoši bjale, ka seelo. Eupša leswikahlogo ga se la ke la tsoge la bewa godimo ga phiramiti. Gomme yeo e dutše go phethagala, go ya ka thutaboagi, goba—goba boagaleswika. Go fihla, ebile le. . . bogale bjo bonnyane bjo bosese bja legare. . . Ga ba tsebe ka fao ba kilego ba e aga, ga ba e kwešiše, bogale bja legare bo ka tsoge bja kgona go sega go bapa le lehlakore fao leraga lela le swanetšego go ba. Gomme ga go leraga ka go yona. E nno phethagatšwa, e beilwe mmogo.

73 Kafao ke se e lego sona ge Kriste le Kereke ba eba setee. Fao ga go leraga magareng. Ga go selo magareng; feela Modimo le motho. Modimo, Kriste, le motho.

74 Bjale, eupša, leswikahlogo, ga se ba ke ba le hwetša. A le tseba Leswika la Mphaphahlogo ba le hweditšego ka Engelane, go bea dikgoši, goba go—go ba rweša korone, le go ya pele. Eupša leswikahlogo . . .

75 Elang hloko godimo ga pili ya tolara ya Amerika. O tla bona ge eba . . . godimo ga pili ya tolara ya Amerika, ka lehlakoreng le tee, lehlakore la ngele. Ke setswalelo sa Amerika, ntšhu ka . . . ya marumo ka seatleng sa gagwe, ka lehlokoreng la bobedi, se se bitšwa setswalelo “sa United States.” Eupša ka lehlakoreng la go latela le phiramiti le, ka godimo ga yona, leihlo le legolo, gomme ka fase mo e re, “Setswalelo se segolo.” Gobaneng e eba “Setswalelo se segolo” ka go setšhaba se, ebile le ka godimo ga setswalelo sa setšhaba sa rena? Le a bona?

76 Ga go tshwenye se o kego o se dire, Modimo o se dira se bolele feela go swana. Le a bona? O dira modiradibe a bolele ka sona. O dira setšhaba se bolele ka sona. Se sengwe le se sengwe se swanetše go bolela ka Yena. Ge e ba o—o nyaka go Le dumela goba aowa, Le thwi fao.

77 Bjale, elang hloko, go na le leihlo ka go yeo, leihlo la Modimo. Gomme ka gore kefa ga se ya tla go tloga, Setswalelo sa Hlogo, ka gore Se gannwe, e bego e le Morwa wa Modimo; Leswikasekhutlo la moago, Setswalelo sa Hlogo sa phiramiti, le tšohle tše. Bjale—bjale, ke nna . . . Ga ke rate go . . .

78 Dinako tše dingwe ba gatiša dilo tše, gomme e tšwela ntle magareng ga baena ka dikerekeng, ba dikereke tše dingwe. Gomme ga ba dira tše, nako yeo baena nako ye nngwe ba hwetša kgopolo ya go fošagala, go re ke bolela se sengwe ka baena. Eupša ga ke dire. Ke . . . Ge o ka kgona go no theetša le go kwešiša, le a bona, ga ke bolele kgahlanong le e ka ba mang ngwanešu. Ke gore, ga go a swanela go baena, go bolela mongwe kgahlanong le yo mongwe. Re swanetše go bolellana yo motee go yo mongwe, e sego kgahlano mongwe go yo mongwe.

79 Eupša ge ke bolela nako ye nngwe ka mokgatlo wo o itšego, go swana le Presbyterian, Methodist, goba go ya pele, ba re, “Le a bona, o kgahlanong le wona.” Ga ke kgahlanong le ngwanešu ka kua, goba kgaetšedi ka kua. Tshepedišo ye e aroganyago boena ke ye ke bolelago kgahlanong le yona. Bana ba Modimo ke lapa le tee, gomme e sego—gomme e sego dihlopha tša go fapana.

80 Gomme ba bangwe ba bona ba re, “Nka se be le selo go dira le yona, ka gore yeo ke Presbyterian. Gomme nna ke Methodist.” Le a bona? Bjale, yeo ga se yona. Le a bona? Ke tshepedišo ya mokgatlo yeo e robago godimo boena. Le a bona?

81 Bjale, seo, go swana le ge ke rile, ge o eya go theoga noka ka go sekepe sa kgale sa go lebege go tlhekgemana, o eya go leka go

theoga diphororo, gomme nna ke tseba gore seo ga se ye go šoma, gabotse, gona, ga ke goelele, go go sola. Ke leka go go ntšhetša ntle ga sekepe seo. Le a bona? Ka gore, ke sekepe se se yago go robega godimo, gomme—gomme—gomme o tla tlogelwa, o dutše o nnoši, ka meetseng. Kafao—kafao ga se—ga se ngwanešu ka sekepeng, eupša ke hlaeletša go ngwanešu go mo laetša se se lokelago go direga.

⁸² Gabotse, ditshepedišo tšohle tše, tše batho ba di dirilego ka go phihlelelo ya bona di swanetše go robega godimo. Ke phetho. Di swanetše go tla . . . Re swanetše go tla go botee, go boena. Woo e bile morero wa ka wa bophelo ke go leka go kopanya e sego go go thuba godimo mokgatlo, eupša go ba dira ba lahle dikgopolo tša bona, gomme ba be banešu go Mokriste yo mongwe le yo mongwe a tswetšwego gape. Le a bona? Yeo, yeo ke kgopolo. Fao ke mo ke emego, gabotse, bjale, ge baena ba ka e ela hloko. Ke . . .

⁸³ Bontši bja baena ba rena, ebile le ka maemong a rena a Full Gospel, ga ba dumele go re Mobaptist le Mamethodist, le Moloutheran le bona, ba na le sebaka. Eupša, bjale, ba ka no ba ba nepile. Eupša ga ke dumelelane le seo. Ke dumela go re . . . lebaka le fa, la Lebaka la Lutheran, ka go lebaka le *mo* le bego le bitšwa, ke a dumela, Lebaka la Sarede. Gomme morago Lebaka la Filadelefiya, la Mamethodist. Gomme morago Pentecostal, Lebaka la Laodišea. Ke a dumela ao ke mabaka. Gomme Modimo, ka go le lengwe le le lengwe la mabaka ao, o tšere batho ba ba kgethilwego. Gomme ka go bao, bjalo ka ge Bahebere 11 e bolela, gore, “Bona ka ntle le rena ga ba dirwa go phethega.” Le a bona? Eupša bjale Kereke e tlile go tšwa go *se*, e etla ka go bonnyane nako yohle, go fihla E le fase ka go lebaka la Pentecostal.

⁸⁴ Bjale, lebaka la ka go bolela se, gore le tla hwetša kgopolo ka se kgaetšedi a se lorilego. Gomme toro ya gagwe kgonthe ke papetšo le se ke bego ke ruta ka sona.

⁸⁵ Elang hloko bjale mo, bjale, dilo tšohle tše Petro wa Pele ya 6 le ya 7 temana e le botšago, di tlišwa ke tumelo ya gago, seo ke sa pele. Bjale, ke bolela gore batho ba tleleima go ba le mabokwala a ebile ntle le go tswalwa gape. Gomme ke a dumela ke dirile tshwao ye šoro le go re, “Go swana le nonyana ye ntsho e leka go bea mafofa a phikoko ka go yenamong, le go itira phikoko seyenamong.” A ka se kgone go e dira. Go swanetše go ba lefofa la tlhago go mela go tšwa go yena. Bokagare bja gagwe bo swanetše go ntšhetša lefofa leo ntle.

⁸⁶ Gomme ka mehla, gomme ka mehla ke pharwa molato wa go ba ka maatla go dikgaetšedi tša rena, ka go apara moriri wa go kotwa, le manekure gohle godimo ga sefahlego sa bona, le dilo. Ka mehla ke pharilwe molato ka go ba maatla go dikgaetšedi tša rena. Ga—ga se go re ke na le e ka ba eng kgahlanong le seo. Ga ke re mosadi ga se mosadi wa go loka, go re ke setlhetlha

le mekgotha goba se sengwe. Woo ga se mokgwatebelelo wa ka. Eupša, ke se, ge a bea bontši bjo bokaalo bja maitirelo bokantle, go laetša go re go na le bontši kudu bja maitirelo bokagare, le a bona, moo a swanetšego go tlatšwa godimo ka Kriste. Ka gore, bokantle ka mehla bo hlagiša se se lego bokagare. “Ka dikenywa tša bona le a ba tseba.” Le a bona? Gomme moo Kriste a swanetšego go ba fao, le go hlokomelela Modimo, le go hlokomelela dilo tše dingwe sebakeng sa go bopella tša maitirelo kudu, gomme le a tseba, dintšhi tša mahlo tše tala, le go lebelega mo e sego ga setho, le mohuta wohle wa dilo. Ke no se kwane le yona, gomme ga ke dumele gore le Beibele e a dira le yona, kafao ke rata re no ba se re lego.

⁸⁷ Elang hloko, bjale, ge a se na le manala a menwana a a itšego, gomme a nyaka go bea a mangwe godimo; ge a se na le meno a a itšego, gomme a hloka a mangwe; a se na le letsogo, gomme o hloka le tee; o se na le moriri, gomme o hloka wo mongwe; ga o na le dilo tše, seo se a fapana. Gomme ge o tomola meno a gago kgonthe a mabotse, ka gore a no se kganye ka fao a swanetšego go ba, gona o dirile phošo. Ge o na le moriri wo mohubedu, gomme o nyaka wo moso, gomme o ya tlase mo gomme wa o taya bosu, feela ka gore; o dirile phošo. Ya, ke nagana bjalo. Eupša selo sonasona . . . Ga go Lengwalo la seo. Feela, go kota moriri wa gago, go na le Lengwalo la seo, ya, re na le a mantši a seo, kafao gona re nyaka go dira nnete gore seo se gabotse, bjale.

⁸⁸ Bjale, kgaetšedi wa rena, ka go loreng, o lorile go re o . . . Gabotse, pele, o be a tshwenyegile. “Mohola wa go ya pele ke eng, le go leka go katana go kgabola bophelo, ge Modimo a re nyaka go amogela Moya wo Mokgethwa gomme ga re na le Wona?” Bjale, ga ke nagane . . .

⁸⁹ Ba ka no ba ba gatiša se. Eupša ge ba sa dire . . . Ge ba dira, ke ya kereke e nnoši. Le a bona? Bjale, gomme ge ngwanešu yo mongwe a ka swara ye, gomme o kwa lentšu la ka, ngwanešu, godimo ga ye, elelwa, ke no ruta go kereke ya ka. Wena ka mehla, pele ga phuthego ya gago, hlahlofa di—di ditheipi, gomme ge o sa nyake phuthego ya gago go di kwa, se ba dumelele go di kwa. Eupša ke no leka go re go sehlopha se sennyane se fa, go re—go re Ngwanešu Neville le nna, ka Moya wo Mokgethwa, o leka go—go ba diša le go ba ruta.

⁹⁰ Bjale, go na le tše dingwe tša Dilo tše o ka gananago le tšona ka go šokiša. Kafao ge go le, go swana le ge ka mehla ke boletše ka go ja kgogo ya go gadikwa, “Ge o thula lerapo, ga o lahlele kgogo kgole. O lahlela lerapo kgole.” Kafao ka mehla dira seo. “Go ja phae ya tšheri, gomme wa hwetša peu, o be o ka se lahle phae kgole. O no lahlela peu kgole.” Kafao wena dira selo sa go swana go theetšeng Se.

⁹¹ Bjale, ke—ke dumela go re—go re lebaka le go lego kgakanego ye ntši kudu lehono, ka Moya wo Mokgethwa, ga o rutwe ka

maleba. Ke a dumela go re kolobetšo e rutwa . . . gomme go no re “kolobetšo.”

⁹² Eupša gona go swana le go re “sefatanaga.” Eupša bjale ke na le bomakhanikha ba mmalwa ka kerekeng ye, gomme ga ke tsebe selo se setee ka sona. Kafao ge ke dira phošo, baena, Ke nna . . . Elelwang, ga se nna makhanikha. Go swanetše go ba dikhoele, le dipholaka, le dipoente, le dibeefe, le se sengwe le se sengwe gape, se se dirago sefatanaga.

⁹³ Gomme ge o bolela ka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, go na le bontši bo ya le Yeo. Huh? Le a bona? Go na le bontši bo ya le Yeo. Gomme mo go se ke naganago gore Modimo o a se netefatša: Moya wo Mokgethwa o fa. Le a bona?

⁹⁴ Bjale, Petro o rile, sa pele, “Tumelo.” Bjale e šetšeng kgonthe sekgauswi bjale. Re ya go ruta se metsotso e se mekae. Tumelo, bjale, ke ya gago ya pele. Gomme oketša go tumelo ya gago, bokwala; go bokwala bja gago, tsebo; go tsebo ya gago, boitshwaro; go boitshwaro bja gago, kgotlelelo; go kgetlelelo ya gago, bomodimo; go bomodimo bja gago, lerato la boena, botho bja boena; gomme ka morago lerato. Gomme mang kapa mang o a tseba go re lerato ke Modimo. “Modimo ke lerato.” Le a bona?

⁹⁵ Bjale, seo gona, go tšwa go se, gomme le gona go tliša se ka go mabaka a šupa a kereke. Modimo o a agela, ka go mabaka a šupa a kereke, Kriste Monyalwa; ka la Filadelefiya, la Thiathira, le Peregamo, le la Semirina, le Efeso. Lebaka la kereke, le Jesu a rilego, “Ge mo—ge mo Monyadi a etla ka go watšhe ya pele goba watšhe ya bošupa, dikgarebe tšohle tše di tsogile.” Di be di le. Di tsogile, dikgarebe tša Efeso, Simirina, Peregamo, Thiathira, Seredese, Filadelifiya, le Laoditšea. A le etše seo hloko? E be e le lebaka la bošupa, leo ge A tlile le go tšoša dikgarebe tšeo di robetšego. Seo se ba tliša bohle tsela morago fase *mo*. Le a bona? Ka gore, ka go ye, go kgabola mengwaga, mabaka, O agile Monyalwa, O tswetše Monyalwa, o tswaletše Kriste Monyalwa lefaseng. Gomme tsela ya go swana A tswetšego Monyalwa yo, O tswetše batho ka batho.

⁹⁶ Bjale ke fa se bokamorago, gore le tle le bone ge toro ya kgaetšedi e bolelwa.

⁹⁷ Bjale, dilo tše mo ka go felela di swanetše go ba ka go Mokriste pele Moya wo Mokgethwa o ka tsoge wa ba tswalela, pele se se etla fase godimo le go dira selo sa go felela.

⁹⁸ Bjale, toro ya kgaetšedi wa rena bjale. O be a tshwenyega ge eba o be a na le Moya wo Mokgethwa goba aowa, ge a be a robetše fase go kgabaganya sofa ya go phuthwa mo monna wa gagwe a bego a bala lephepha. Gomme o be a na le ba bannyane, bjalo ka ge ke na le, gomme ka mehla ba dira lešata le dilo. Gomme ka fao, ka go ye, o ile a robala e ka ba metsotso ye lesome, goba lesometlhano. Gomme a lora. Gomme ga se a ke a e kwešiša, goba go e hwetša yohle mmogo, go tloga ngwaga wa go feta, e nyakile,

go fihla ge Molaetša wo o rutilwe. Nako yeo, ge ke be ke O ruta, yohle e boile morago go yena. Gomme o lorile gore o be a rapela.

⁹⁹ O be a sepela lebato, pele, pele a lora, a phetla diatla tša gagwe, le go nagana, “Morena, a ke na le Moya wo Mokgethwa? A O ka kgona go netefatša go nna. Ba bangwe ba re, ‘Ka gore—gore ke goeleditše.’ Goba bangwe ba rile, ‘Ka gore ke boletše ka maleme.’ Gomme re dumela ka go tšohle tšeo. Eupša a ka kgontho ke na le Wona?”

¹⁰⁰ Ke dumela ka go dilo tše tšohle, mabokwala ao, go bolela ka maleme, le go goelesa, le mehuta yohle ya tšhupetšo. Ke dumela ka go nthathana ye nngwe le ye nngwe ya yona. Eupša ge e le fale ntle le Wo, go na le se sengwe se fošagetše. Le a bona? Bjale, bona, le a bona, o—o na le legapi. Elang hloko.

¹⁰¹ Gomme o be a tshwenyega ka yona, kafao o be a nno robala go kgabaganya sofo ya go phuthwa moo monna wa gagwe a bego a bala, gomme o ile a swarwa ke boroko.

¹⁰² Gomme o lorile a le godimo thabeng. Gomme ka go thaba ye, ye kaonekaone . . . ga ke na le pampiri pele ga ka, eupša ke a nagana e ka mokgwa wo. O lorile gore o be a bona le—le—lepokisi la leswika, bjalo ka—bjalo ka mo—mo mošomo wa foreime, le dutše thwi ka ntlhoreng ya thaba ye. Gomme monna wa gagwe o be a no ba ka morago ga gagwe. Gomme o bone monna yo mogolo a eme fao, a apere diaparo tša mošomo, matsogo a fotlilwe godimo, a ega meetse a go hlwekahlweki ao a kilego a a bona, gomme a tšhela ka go lepokisi le, lepokisi le la leswika le dutšego ka ntlhoreng ya thaba. Gomme lepokisi la leswika le be le sa sware meetse. Gomme a be a tokologela ka ntle ga fao, gomme a no bedišetša ntle thogorogo yohle le diphata, le sesengwe le se sengwe ka fao, le go e bedišetša ntle le go tokologa go theoga thaba. Gomme a tokologa godimo ga maoto a gagwe, gomme o be a eme thwi ka go dilo tšeo, feela ga se ya ke e mo kgomarela.

¹⁰³ Gomme—gomme nako yeo o botšišitše gore gobaneng lepokisi le se la a swara, gomme monna o rile, “Ao ga se meetse. Woo ke Moya wo Mokgethwa, gomme,” o rile, “Ga go selo se ka O swarago.” Gomme o rile, nako yeo o boetše morago gomme a hwetša kgamelo ye nngwe ye kgolo, gomme e be e tletše todi, gomme a tšhela todi ka kua, gomme a re, “Bjale, e ya go swara ye.” Gomme o gopotše go re lepokisi leo, e be e le lepokisi la leswika, le be le eya go phatlogela ntle le go tšholla todi, eupša ga se la ke. Mafelelong le ile la kgomagana mmogo le go e swara.

¹⁰⁴ O ile a retologa gomme a ya go theoga thaba. Ge a theoga thaba, o ile a ema patogeng ya thaba gomme a lebelela morago. O bone meela ye mehlang ya a go hlwekahlweki, meetse a legakabje, a se a tšhilafatšwa ke dilo tše di ilego go kgabola, a sa hlwekahlweki le go bonagatša, a etla ka potlako. Nako yeo a nokologa godimo. Nako yeo, gabotse a dielela ntle, gomme o be

a maketše gore a be a ka tsoge a fihla patogeng ya thaba, meela ye mehlano. Gomme a phafoga.

105 Ke nagana seo se no ba kgauswi le go ba nnete, a ga se, Kgaetšedi Sheperd?

106 Bjale, go se fete go re ke topile lengwalo le go le bula, pele ke le bala, ke bone toro ya gagwe.

107 Yeo ke tsela ye ditoro di hlathollwago. Bjale, ba bantši ba lena ba tlile go nna le ditoro, gomme—gomme ba bolela dilo go nna ka ditoro. Ke re, “Leta motsotso. Ga se wa ke wa e bolela yohle.” Le a bona? Le go ya morago go e topa godimo. Gona ge o sa kgone go bolela se o se lorilego, o tseba bjang tlhathollo ke nnete goba aowa? Le a bona? O swanetše go, o swanetše go bona toro. Pono e swanetše go laetša toro. Gomme ge o bone toro ye motho a e lorilego, le go kgona go ba botša pele ba go botša, gona o tla tseba tlhathollo.

108 Gabotse, ke a dumela yeo e ka Lengwalong, gape, Daniele, nako ye nngwe. A e be e se nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Rile. . . Ya. Ke a dumela ke nno direga go nagana ka yeo nako yeo. Le a bona?

109 Eupša ka mehla o bona toro, bjale, ge tlhathollo e le nnete. Motho o thoma go go botša toro, o ka no kgona go no ba emiša, wa re, “Leta motsotso. Gomme e be e le *bjalo le bjalo*. E be e le *bjalo le bjalo*, le *bjalo le bjalo*.”

Gomme ka gona o re, “Yeo ke nnete tlwa.” Le a bona?

110 Monna, letšatši le lengwe, o be a leka go mpoša toro ye a bilego le yona. O rile, “Gabotse,” o rile. . .

Ke rile, “Bjale, ngwanešu, gobaneng o tlogela karolo ye nngwe yela?”

O rile, “Karolo efe ye nngwe?”

111 Ke rile, “O lorile gore o be o fošetša letlapa godimo ka moyeng, gomme ka le thunya le go tsenya a mangwe ka leihlong la gago.”

112 O rile, “Yeo ke therešo tlwa, Ngwanešu Branham.” Gomme ba sa tšwa go topa karolo ya lona ya mafelelo go tšwa ka go lona, maabane. Uh-huh.

113 Kafao ke lena fao. O a bona? Le a bona? Gobaneng? Ga o bolela therešo ya yona, eupša, le a bona, ka mehla Le e utolla morago, seo, go go botša toro ya gago, se o se lorilego. Nako yeo o a tseba ke nnete.

114 Bjale, tlhathollo ya toro ya gagwe še. O be a tshwenyega ka Moya wo Mokgethwa. Bjale, gagolo gore o bone lepokisi ntlhoreng ya thaba, e be e le leswika. Lepokisi la leswika, ke *leswika*, “boipolelo.” Bjale, go swana le ge Jesu a boletše ka Lengwalong. O rile, Petro o rile. . . “Mang,” Jesu o rile, “batho ba re Nna, Morwa wa motho, ke mang?”

“Yo motee o rile O ‘Eliase,’ le ‘Moshe,’ le go ya pele.”

Gomme O rile, “Eupša lena le re Nna ke Mang?”

O rile, “O Kriste, Morwa wa Modimo wa go phela.”

115 Bjale, batho ba bangwe ba re bjale, kereke ya Katoliki e re, Kereke ya Roma ya Katoliki e re, gore ya Gagwe phu- . . . “Leswika e be e le eng, leo Jesu a rilego, ‘Godimo ga leswika le Ke tla aga Kereke ya Ka, gomme dikgoro tša bodulabahu di ka se fenye kgahlanong le Yona.’” Ba rile, “E be e le godimo ga Petro. Gomme Petro e be e le leswika leo, gobane *Petro* e ra ‘leswika le lennyane.’ ‘Godimo ga leswika le lennyane le Ke tla aga Kereke ya Ka.’” Gomme godimo ga Petro, bona, tatelano ya boapostola, ba agile kereke.

116 Bjale kereke ye Protestanta e re, “Seo ke phošo. Ka gore, e be e le godimo ga Yenamong A agilego Kereke.”

117 Bjale, e seng go ba le go se dumelelane, eupša, nna, go e boneng ga ka ga yona, ke bobedi di phošo. Ka gobane, Yena ga se a ke a E aga godimo ga Petro, go le bjalo ga se A e age godimo ga Yenamong, eupša ke godimo ga kutollo ya Petro gore O be a le Mang. Le a bona?

“Na batho ba re, Nna Morwa wa motho?”

“Wena O Kriste, Morwa wa Modimo yo a phelago.”

118 “O šegofadišwe wena, Simone, morwa Jona. Nama le madi ga tša utolla se go wena,” seminare ye e itšego, le a bona, “eupša Tate wa Ka yo a lego ka Legodimong o utolotše go wena. Wena o Petro. Godimo ga leswika le la boipolelo, godimo ga kutollo ye, Ke tla aga Kereke ya Ka.”

119 Gomme go bile, lebaka le lengwe le le lengwe la kereke le bile le leswika boipolelo bjola, godimo ga leswika boipolelo bjo bja Laoditšea.

120 Gomme, bjale, o ka se kgone go dira kereke ye kgethwa. Ga go selo se se bjalo ka kereke ye kgethwa goba mokgatlo wo mokgethwa. Moya wo Mokgethwa o ka kgona go rerwa ka go yona, eupša ka kua o hwetša botse le bobee, magwaragwara, baganetši, le se sengwe le se sengwe gape. Kafao mokgatlo o ka se swarelele. O ka se kgone go re, “Re O hweditše. Ga go le o tee wa bohle ba bona a nago le Wona.” Aowa, mohlomphegi. Moya wo Mokgethwa o tšhollwa ntle godimo ga batho ka batho. Ke motho ka motho.

121 Kafao, ka gona, leswika, letšatši le la moragorago, Kereke ya pentecostal ye e amogetšego Moya wo Mokgethwa, ba dirile la pele. Bohle tlase go kgabola mabaka, ba amogela Moya wo Mokgethwa, eupša e sego ka kelo ye ba nago Nao bjale, ka gore ke pušetšo ya wa mathomo. Ge re tšea dihlomapone, Alefa le Omega, ka fao ba goteditšego kerese ya mathomo; e ile godimodimo le godimodimo, le go fifalafifadi le go fifalafifadi;

morago ya tla morago gape. Le a bona? Mathomo le mafelelo, le go ya pele.

¹²² Bjale, eupša ka go lebaka le la kereke, Molaetša o tšhollelwa ka go kereke. Eupša kereke mmele, wonamong ka go mmogo bjalo ka . . .

¹²³ Tabarenekele ye, re tla re. (Fao ke mo a tlogo kerekeng.) Tabarenekele ye ga se tabarenekele ya Moya wo Mokgethwa. Ga go selo se se bjalo. Batho ka batho ba tlogo ka go kereke ye ke ditabarenekele tša Moya wo Mokgethwa. Ke ditabarenekele tše di rwalago Moya wo Mokgethwa, eupša e sego kereke ka mmeleng, sehlopha. Kagona, O kitimela ntle.

¹²⁴ Eupša, eng, monna yo a bego a tšholla meetse, motseta go kereke, a tšhollela Molaetša ka kerekeng, eupša meetse a be a dira eng? A be a bedišetša ntle thogorogo yohle ye e bego e le ka go wona. Seo ke se Moya wo Mokgethwa o se dirago, go e bedišetša godimo, bjale.

¹²⁵ Bjale, tadi e be e emela lerato la boena, botho bja boena, e lego lebaka le. Ke sa tšwa go fetša go bolela, le a bona, ka botho bja boena, lebaka le re phelago ka go lona bjale.

¹²⁶ Bjale, le ka no re, “Lebelela, nna—nna—nna ka nnete ga ke rate Ngwanešu Neville.” Goba, “Nna nnete ga ke rate Ngwanešu Jones. Nna ga ke rate Ngwanešu *Semangmang*,” le se sengwe go swana le seo. Eupša a nke se sengwe se direge go yena, ngwanešu, pelo ya gago e robegile. E nno nyaka e go bolaile. Le a bona? Re ka kgona go tšea botho bja boena gomme re kwelana yo motee go yo mongwe. Le a bona? Eupša go babalela ka go sehlopha sa batho . . .

¹²⁷ Gobaneng o babalela ngwanešu yola? Ka gore o ngwathile borotho le yena mo aletareng, bjalo ka ge o tla dira bošegong bjo. O kopanela le yena. O šišintše diatla tša gagwe. O rapela le yena. Ke ngwaneno. Gomme a ka no dira se sengwe ka nameng, se o ka se dumelanelano le sona, ka gore o no ba mohuta wa go dula, (se o bego o se wa swanela go se dira), eupša o mo šikologa gannyane. Eupša ka botebong bja pelo ya gago, ge se sengwe se diregile go ngwanešu yola, se nyakile se go bolaya, goba kgaetsedi yola.

¹²⁸ Nna—nna ke mokgalabje. Nkile ka ba moswa, gomme bjale ke mokgalabje. Ke e bone, tlase go kgabola lebaka, e dira seo. O kwa batho ba re, “Ke no se be le selo go fetiša go dira le yena.” Gomme se sengwe se direga go monna yola, se nyakile go mmolaya. O a nagana, “O Modimo, ke tlogetše ngwanešu wa ka yo bohlokwa eya, ntle le go dira bogwera le yena.” Le a bona? Bona? Bona? Ke lerato la boena. E lebega o ka re e ka se kgomarele, eupša e a kgomarela. Todi, e a kgomarela.

¹²⁹ Bjale, bontši kudu a etla go tšwa kua, go theoga thaba, go ya patogeng ya thaba, bjale, meetse a a letago a be a pumpunyega godimo ga dithaba, ka go meela ye mehlanu. Bjale, tlhano ke nomoro ya mogau; J-e-s-u, [Ka Seisimane: J-e-s-u-s.—Mof.] t-u-

m-e-l-o, [Ka Seisimane: f-a-i-t-h.—Mof.] m-o-g-a-u. Le a bona? Tlhano ke nomoro ya mogau. Meela ye mehlano e be e tšholla go tšwa godimo mo go legopo, go theoga go kgabola *mo*.

¹³⁰ Le lengwe le le lengwe la mabaka a le be le na le boipolelo bjola bja leswika. Bakgethwa ba robotše, ba letile, ba letile, ba letile, ba letile le a bona, godimo go fihla lebaka le. Eupša ka pela Moya wo Mokgethwa, o tšhollwa ntle go tšwa go Kriste, o tla tla gomme o tla tswalela Kereke godimo. Nako yeo Kereke e tla hlatlošwa. E tla ba ngatana ya go felela le Modimo, Monyalwa wa Kriste, yo a tla bago Hlogo ya dilo tšohle. Le a ntatela bjale? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

¹³¹ Bjale, o be a makala. Bjale, ka torong ya gagwe, o be a makala. “A moela wo monnyane wo... A moela wo monnyane wo o ka tsoge wa fihla bofase?” Le a bona? O be o oma godimo. Bjale, e le gore, yenamong. Bjale sese se ke nyakago le se hwetša bjale. Yena mong o be a makala ka yena mong ka boyena. A o be a “na le Moya wo Mokgethwa”?

¹³² Bjale, ke šikologile go bolela se, matšatši a se makae a go feta, ka go nagana go re kereke e tla ba semoya go lekanela go se swara. Gomme mohlomongwe bokaonekaone ke time theipi ye thwi bjale, eupša ka gore ga ke e nyake e tšwela ntle magareng ga baena. Eupša o kgona go bolela ka maleme, o ka kgona go goelela, o ka kgona go bina, o ka kgona go rakela bodiabololo ntle, wa dira e ka ba eng o nyakago go, gomme wa no fele o se ne Moya wo Mokgethwa.

¹³³ A bona barutiwa ga se ba bowa morago, ba thakgetše le go goelela ka gore bodiabololo ba be ba ineela go bona, gomme Jesu... thwi magareng ga bona go be go le Judase? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

¹³⁴ A Jesu ga se a re, “Ka letšatšing leo,” ge A etla, go re, “ba bantši ba tla tla go Nna le go re, ‘Morena, a ga ka rakela bodiabololo ntle, gomme ka Leina la Gagwe ka dira mediro ye maatla?’ Gomme Ke tla re, ‘Tlogang go Nna, lena badiri ba bokgopo. Nna ga se nke ka le tseba.’” Dilo tšeo ga se ditšhupetšo tša Moya wo Mokgethwa.

“Ka dikenywa tša bona le tla ba tseba.”

¹³⁵ Bjale le re, “Ngwanešu Branham, a re, a re swanetše go bolela ka maleme?” Ka nnete. Tšeo ke dimpho tša Modimo. Eupša dimpho tšeo tša Modimo, ntle le mabokwala a ka go tšona, di dira kotanašitiši go mosedumele. Ga e amogelwe ke Modimo.

¹³⁶ Se se swanetše go ba pele. Gomme ge o na le tumelo, bokwala, tsebo, boitshwaro, kgotlelelo, bomodimo, le lerato la boena, gona Moya wo Mokgethwa o tla tlase le go go tswalela bjalo ka ngatana, go swana le ge A tswalela mabaka a kereke bjalo ka ngatana. Tsela ye A dirago Monyalwa wa Gagwe ke tsela ye A dirago motho ka motho wa Gagwe; o dirilwe go tšwa go materiale wa go swana, go swana le ge Efa a dirilwe go tšwa go Adama,

legopo go tšwa lehlakoreng. Šedi dilo tše o swanetšego go ba natšo pele. O ka se kgone go di ekiša. O ka se kgone go di etša. Di swanetše go ba diromelwa ke Modimo le ditswalwa ke Modimo. Seekiši se hlola kgakanego feela.

¹³⁷ Go swana le ge ke boletše. A o ka eleletša o bona mogogobane o dutše fale ka lefopa la leeba le hlabilwe ka diphegong tša gagwe, o re, “Bonang, ke nna leeba!” Yena ga se leeba. Yena ke mogogobane, nong. A o ka kgona go eleletša nonyana ye ntsho ka lefopa la phikoko ka diphegong tša gagwe, gomme a re, “Bonang!”? Seo ke se sengwe seo se hlometšwego ka gare.

¹³⁸ Eupša di swanetše go tšwa ka gare go ya ka ntle, gomme e tšweletša Bokriste; Modimo, ka maatla a Moya wo Mokgethwa!

¹³⁹ Kgaetšedi wa rena o bile le maoto a gagwe a kolobile ge a fihla bofase. Rena bohle re tseba Kgaetšedi Sheperd go ba mofi. Ntlo ya gagwe e bulegile. Yena le ngwanešu, ga ke tshwenyege ge eba ke hopo, mokgopedi, e ka ba eng e lego, ba tla mo fepa, ba dira sengwe le sengwe ba kgonago go mo thuša go bapela. Oo! Modimo o amogetše seo, karolo ya motheo wa gagwe.

¹⁴⁰ Gomme mo ke, bjale, hwetšang thuto ye. Sese sa phošo ka—ka. . . Ke goteditše bakeng sa se. Sese sa phošo ka Tabarekele ya Branham. Le a bona, go na le mehuta ye mebedi ya go fapana ya tumelo. Go na le mehuta ye mebedi ya go fapana ya bokwala, bjalo ka ge ke bile le yona letšatši le lengwe. Mehuta ye mebedi ya go fapana ya tsebo. Mehuta ye mebedi ya go fapana ya boitshwaro.

¹⁴¹ Yo motee o nagana ke go iletša, ba nago. Woo ga se mohuta wa boitshwaro Modimo a bolelago ka bjona. Ke yela ya go hloka modimo, ya go se laolege pefelo o nago nayo, le dilo tša lehlakore leo, go ipušetša ka pela, go nganga.

¹⁴² Kgotlelelo, le go ya pele, go na le ya dikwero tša yona, go itiriša go ba; tumelo sefiwa ke tlhago, bokwala sefiwa ke tlhago. Go na le boitshwaro bofiwa ke tlhago. Dilo tšohle di fiwa ke tlhago.

¹⁴³ Gomme karolo ye kgolokgolo ya tumelo ya rena ke tumelo ya monagano. Ka go kwa Lentšu, go re tlišetša go lemoga Modimo ga monagano.

¹⁴⁴ Eupša ge Wo, go tšwa Godimo, oo, ngwanešu, ge O ka tsoge wa ratha *ye*, go na le tumelo semoya ya bomodimo. Gona tumelo yeo e dira eng? Tumelo yeo e lemoga feela Lentšu. Ga go kgathale se e ka bago eng gape se se bolelago, e lemoga feela Lentšu, ka gore, “Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo.” Gomme Lentšu le sa le Modimo. “Gomme Lentšu le ile la dirwa nama gomme la dula magareng ga rena.” Gomme ge Lentšu Lonamong le tšhollela ka go tumelo ya rena, tumelo ya rena ya monagano e ba kutollo ya semoya.

145 “Gomme godimo ga motheo wo Ke tla aga Kereke ya Ka.” Le a bona? E sego godimo ga kgopolo ya monagano wa go tšoenā kereke, kgopolo ya monagano wa Leo; eupša godimo ga kutollo, ge yona meela ya mogau e tšholletše ka go tumelo yela ya monagano ye o nago nayo. Gona, godimo ga ye, kutollo ya semoya, “Ke tla aga Kereke ya Ka, gomme dikgoro tša hele di ka se kgone go fenya kgahlanong le Yona.” Le a bona? Seo se a laetša di tla ba kgahlanong le Yona, eupša e ka se tsoge ya fenya. Oo, a selo sa letago! Bjale bonang tumelo. Meela ye mehlano ye. . .

Ke be ke na le seripa sa tšhoko mo, eupša ke a thanka ga se a ke a se tliša ntle.

146 Eupša meela ye mehlano o e bona e etla go theoga go kgabola mo, e tliša *wo* mmogo. E bile Moya wo Mokgethwa wo o dirilego kereke ya Efeso. E bile Moya wo Mokgethwa wo o tswetšego kereke ya Simirina. Moya wo Mokgethwa wo o fago kereke ya Peregamo, le kereke ya Thaitira, ka go Mabaka a Leswiswi. Ke Moya wo Mokgethwa wo o agilego Monyalwa, Mokgethiwa yo a gogilwego go tšwa go ditshepedišo tšohle tša mokgatlo go theoga go kgabola mabaka, ka mokgwa woo. Go na le Mokgethiwa, mokgethekwapela Monyalwa wa Jesu Kriste, woo Moya wo Mokgethwa o bileditšego ntle Mokgethiwa. Gomme e bile Moya wo Mokgethwa ka go lebaka *le*, lebaka *lela*, lebaka *lela*, *lela*, *lela*, *lela*, *lela*, pele godimo go fihla nthlorenge, Moya wo Mokgethwa.

147 Gomme bjale, bjalo ka go batho ka batho, mabokwala a le dilo, ke tsebo le boitshwaro, bo oketšwa go tumelo ya rena. Ka gona ge Leswikaseapešo le etla, Moya wo Mokgethwa o E samentela mmogo. Go na le kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Ke ka tsela ye e lego seripana kudu leho.

148 Nna ke bona mo, ke na le ditemana di ngwadilwe fase mo. A re boneng. Ke bile le seswantšho se thadilwe mo, sa toro ya gagwe. Le a bona? Le ka se se bone go tšwa fao.

149 Bjale, go tloga go tšwa go Moya wo Mokgethwa, go tšwa eng? Ka gona O tla fa go wena, tumelo ya ka godimo ga tlhago, tumelo ya semoya, yeo *fa* tlase. Gona tumelo yela ya semoya e lemoga feela Lentšu. Ga go tshwenye se yo mongwe gape a se bolelago, ga e—ga e dire go loka. Yeo e tseba feela Lentšu. Ge yo mongwe a re, “Matšatši a mehlolo a fetile.” Tumelo yela e tseba feela Lentšu. Yo mongwe o re, “Ga go selo se se bjalo bjalo ka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa.” Tumelo yela e tseba feela Lentšu. Yeo ke ya kgonthe, tumelo ya semoya, le a bona. Ye ke nnete. Le a bona? E tseba feela Lentšu.

150 Kagona, yeo e bile nomoro tee. Nomoro tee, go tla go wena, tumelo ya gago ya monagano thwi mo, go tla Moya wo Mokgethwa o etla tlase ka go tumelo ya gago ya monagano, go e dira tumelo ya semoya. Ka gona tumelo ya semoya e lemoga feela Lentšu bjale.

151 Gomme nomoro pedi, tharo. Gona o tla ba le semoya, o tla ba le Moya wo Mokgethwa, gomme o tla tswalelela dilo tšohle *tše* ka go wena, bjalo ka ge Moya wo Mokgethwa wola o khupetša *se*. Go tloga go tumelo ya gago, godimo go ya go Moya wo Mokgethwa, o go tswalelela ka gare le Kriste. Ka gona le ba Batee. Amene. (Tlošang selo se tseleng ya ka; ke se sethata matsogong a gago.) Le ba batee. Le a bona, wena le Kriste le phela mmogo. “Ka letšatši leo le tla tseba gore Ke ka go Tate, Tate ka go Nna; Nna ka go lena, le lena ka go Nna.” Le a bona? Ka gona yeo ke ngata ye e tswaletšwego ya Morena Modimo bjale.

152 Gomme ka gona ba a hlatselwa le go bewa. Ge nako yeo e direga, ba ba barwa le barwedi ba Modimo ba ba hlatsetšwego.

153 A le a elelwa, godimo ka go Puku ya Mateo, tema ya 17, temana ya 1 go fihla go ya 5, Jesu godimo ga Thaba ya Phetogelo?

154 Le kwele *Lena Ekwang Yena*. Thero ye ke sa tšwago, mo e ka ba ngwaga wa go feta, e rerwa, e bile go tsebalega kudu, *Lena Ekwang Yena*. Go bewa ga morwa, ka go Baefeso 1:5 gape, “Modimo o re kgethetšepele go ya peong ya barwa.”

155 Le a bona, lapa, ge morwa a tswalwa ka go lona, ke morwa nako yeo. Eupša morwa yoo o bile le barituši go mo godiša. Gomme ge morwa yoo a se a tsoge a tla go—go ba mohuta wa gabotse wa morwa, ga a tsoge a ba mojabohwa. Eupša ge a be a le morwa wa gabotse, gomme morwa yo a ka obamelago tatagwe, gona morwa yoo o be a bewa, goba a bewa maemong. O ba mojabohwa wa se tate a nago sona.

156 Gomme seo ke se Modimo a bego a se dira godimo ga Thaba ya Phetogelo. Ge A tšere Morwa wa Gagwe Mong, morago ga ge A netefadišwe go ba Morwa wa gabotse, le a bona, gomme a emetše meloko yohle, O Mo tšeešše godimo ga Thaba ya Phetogelo gomme a Mo apeša ka morithi.

157 Le a tseba, ka go Testamente ya Kgale, ba be ba tšea morwa, ba mo apeša ya gabotse, kobo ye botse, gomme ba mmea ntle pele ga phatlalatša. Gomme ba be ba eba le modiro wa go bea, goba re o bitša peo. Ka go Bagalata kua, ke mohuta wa go nagana ka Paulo o e bitša peo ya barwa. Bjale, eupša, go bea morwa, badiredi ba tla kwešiša, le basemoya, babadi ba Beibele, ka peo ya morwa yo. Ka mantšu a mangwe, morwa e be e le morwa ge a tswalwa.

158 Fao ke mo batho ba rena ba Pentecostal ba dirilego phošo ya bona. Go tswalelwa ka lapeng, ka Moya wo Mokgethwa, yeo ke nnete, eupša ka gona re swanetše go ba mohuta wa gabotse wa bana, ba rutilwego ke Morutiši wa gabotse. Le a bona?

159 Bjale, ge monna, morago ka go mengwaga ya botšofadi, a gopotše ka morwa wa gagwe, o be a mo nyaka go ba mohuta wa gabotse wa morwa, o be a hwetša morutiši yo mokaonekaone a bego a ka kgona go mo hwetša, morutiši yo mokaonekaone, ka

gore o be a nyaka morwa wa gagwe a gole go tla go swana le papagwe. Le a bona? Kafao o be a hwetša morutiši wa gabotse.

¹⁶⁰ Bjale, ge monna lafeseng a ka gopola ka marutiši yo mokaonekaone, go ka reng Modimo, Tate wa rena? Bjale, Yena ga se a tsoge a hwetša dipišopo, le dikhatinale, le baprista. O hweditše Moya wo Mokgethwa go ba Morutiši wa rena. Gomme Moya wo Mokgethwa ke Morutiši wa rena. Gomme O—O ka Kerekeng, gomme O tšea molaetša go ya go Tate.

¹⁶¹ Gomme ka gona go ka reng ge tate wa morutiši a tlile godimo gomme a rile, “Gabotse, Tate. . .” Bjale, ga a ye go hwetša mohuta wa morutiši yo a nyakago lehlokwa ka kefeng ya gagwe, le a tseba, lefofa, re a le bitša. A re, “Oo, ge ke botša tate se sengwe ka. . . Mošmane yo monnyane yola ke legwaragwara, go le bjalo, eupša ge nka—ge nka botša tate, tate a ka no mpha kgodišo.” Yoo ga se mohuta wa gabotse wa morutiši. Mohuta wa gabotse wa morutiši o a botega, o bolela therešo.

¹⁶² Gomme Moya wo Mokgethwa o bolela Therešo ge O etla pele ga Modimo, go rena. Ya. Kafao O tla godimo. O nagana eng? O tla galoga sefahlego lehono go re, “Barwedi ba Gago ba ripa meriri ya bona bohle, gomme O ba boditše go re ba se ke. Barwa ba Gago ba menagano ya go beakanywa kudu, ga bonolo ba no se kgone yo motee go bona yo mongwe. Yoo ke nnete. Gomme ba bea se bakeng sa Le, le se bakeng sa Lela.” Kafao A swanetšego go be a galoga sefahlego! Eupša ka fao Morutiši yola a bego a ka rata go tla le go re, “Oo, nna! Morwa yola ke morwa wa kgonthe. O no swana le Tate.” Oo, ka fao A bego a ka rata go bolela seo! Le a bona?

Nako yeo Tate o kokomoga ka boikgantšho, o re, “Yo ke morwa wa Ka!”

¹⁶³ Seo ke tlwa se Modimo a se dirilego godimo ga Thaba ya Phetogelo. Elang hloko, fao go tšweletše Moshe le Eliya. Gomme Petro, a thantshetšwe gohle; sa ka godimo ga tlhago se be se dirilwe. Petro a thantshelwa, a re, “A re ageng ditabarenekele tše tharo, e tee ya Gago, gomme e tee ya Moshe, gomme e tee ya Eliase.”

¹⁶⁴ Ge a be a sa bolela, Modimo a mo homotša. O rile, “Yo ke Morwa moratwa wa Ka Yo Ke kgahlwago ke yena. Lena ekwang Yena.” Le a bona? Modimo o beile Seyenamong ka bokamorago, gomme, “Yo ke Morwa wa Ka.”

¹⁶⁵ Moshe o be a emela molao. Baprofeta ba be ba emela toka ya Gagwe. Re be re ka se phele ka molao wa Gagwe. Re be re ka se phele ka toka ya Gagwe. Ga ke kgopele toka. Ke nyaka kgaogelo, e sego toka. Nka se kgone go boloka molao wa Gagwe, gomme nka se kgone go phetha toka ya Gagwe. Eupša ke hloka kgaogelo ya Gagwe. Gomme Modimo o rile molao le toka di phethilwe ka go Yena. “Yena ke Morwa moratwa wa Ka. Lena ekwang Yena. Yoo ke Yena. Ke yo Motee.”

166 Bjale, ka go Testamente ya Kgale ge Morwa yola a be a bewa, goba a bewa ka lapeng, leina la gagwe le be le nno loka godimo ga tšheke bjalo ka ge la papagwe le be le le. Ee, mohlomphegi. Ba be ba se na le . . . Ba be ba na le palamonwana, wona matsatši, le—le leswao, sešupo. Gomme ba be ba . . . [Ngwanešu Branham o dira modumo wa go tshwa gomme o itia phuluphithi—Mor.] Tshwela godimo ga yona, ba e bea, go be go na le sešupo. Seo se be se no ba bjalo ka . . . O be a rwala palamonwana ya papagwe, sešupo sa gagwe. Gomme go be go no ba gabotse bjalo ka ya tatagwe.

167 Bjale, ge Jesu a bile go obamela, Jesu go Modimo. Modimo o Mmeile maemong, “Yo ke Yena.”

168 Bjale, ge leloko le tswaletšwa ka Moya wo Mokgethwa ka lapeng la Modimo gomme a netefaditšwe go ba le mabokwala a ka go yena, go fihla Modimo a kgona go bona bokwala, tsebo, boitshwaro, kgotlelelo, botho bja boena, le bomodimo, ka go yena, gona Modimo o a mo tswalela, goba o a mmea. Gomme, fao, ke ge o bona barwa le barwedi ba Modimo.

169 Ka gona, Baefeso 4:30 e re, “Le se ke la nyamiša Moya wo Mokgethwa wa Modimo, wo le tswaleletšwego ka wona go fihla Letšatši la topollo ya lena.” Bjale, ba bangwe ba lena Mabaptist ba le nyakago go ya pele ka tšhireletšo ya Gosafelego, bjale, ge o ka tla go legato lela, ke tla ema le wena. Ke tšhireletšo ya Gosafelego ge o ka tla go lefelo lela.

170 Eupša le no re, mang kapa mang o re, “Ke tšoenne kereke ya Baptist. Ke nna Mopresbyterian. Ke na le tšhireletšo ya Gosafelego.” Yeo ke phošo. Bophelo bja gago mong bo a netefatša ga o na le Yona, go fihla Wo o le fao.

171 Gomme Modimo o go beile le go go tswalella ka Moya wo Mokgethwa ka Mmušong wa Gagwe, ka gona ga go ne go tšwela ka ntle ga wona. O bolokegile ka Gosafelego. Dumela. “Le se ke la nyamiša Moya wo Mokgethwa wa Modimo wo lena bohle le mabokwala a lena a bomodimo le tswaleletšwego go fihla Letšatši la topollo.”

172 Ke a dumela go na le Moyalwa yo a kgethetšwego pele. Ke a dumela Modimo o rile O tla ba le “Kereke e se nago sepatso le lengalatsepa.” Ke dumela go kgethelopele, go re Moyalwa o kgethetšwepele. O swanetše go ba Kua. Ke a holofela ke na le Yena. Go re, le a bona, ke na le Yena. Bjale go go nna go šoma phološo ya ka mong le Modimo, go fihla dilo tše di netefatšwa ke Modimo, gomme ka gona go tswalellwa ka Mmušong wa Modimo. Go na le Moya wo Mokgethwa. Go na le mešomo ya mmapaale ya Modimo. “E tswaleletšwe go fihla Letšatši la topollo.”

Yeo e be e le toro ya gagwe. Ke gopotše e be e le ye botse.

173 Bjale ka gona, ge A dira seo, ge Kereke yela e etla go lefelo le, goba motho ka motho, Kereke e ya go ba Kua. A ke e bolele gabotse ka kgontho gore le e hwetše. Kereke e kgethetšwepele go

ba Kua. Ke nyaka go ba le Yona, eupša tsela e nnoši ke tla bago le Yona, ke go ba karolo ya Yona. Ke ba bjang karolo ya Yona? Ka go ba ka go Yona. Ke tsena bjang ka go Yona? Ka kolobetšo, ka Moya o tee. Bakorinthe ba Pele 12. “Ka Moya o tee bohle re kolobeletšwa ka go Mmele o tee.” Mmele o Tee; kolobeletšwa ka go Wona.

¹⁷⁴ Eupša o ka se kgone go kgomaretša dilo tše nnyane tše, wa re, “Ke boletše ka maleme. Ke na le Wona.” O ya ntle fa, le go befelwa, le go rogana, le go tšwelapele. Le a bona? Fao ke go bea mafofa a phikoko ka go mo—mo mogogobane. Le a bona? O ka se kgone go e dira. Bophelo bja gago mong bo a netefatša gore ga se yona.

¹⁷⁵ Eupša ge dilo tše di šoma ka go wena, ka Modimo, gona o tswaleletšwe. Ka gona ga go ne go itiriša ka yona. O no ba wenamong. Fao ke ge dipono, go phethega, Moya wo Mokgethwa, mešomo ya Modimo, se sengwe le se sengwe, se dirwa go bonagala, ka go re (gobaneng?) wena le Kriste le ba batee. Ke a holofela go a kwešišega. Wena le Kriste le ba batee.

¹⁷⁶ Ke na le se sengwe gape ke se ngwadilego fase fa, ke be ke nyaka go nagana ka sona. Go re tliša go lefelo la Bophelo. Ka gona o ba . . . O ba le Bophelo bjo Bosafelego.

¹⁷⁷ Bjale, ke na le lexicon ya Segerike fa, *The Emphatic Diaglott*. Ke ithutile letšatši le lengwe godimo ga lentšu.

¹⁷⁸ Bjale, ka go Johane 14, goba Johane 3:16, re a hwetša, lefelo le tee e re, “a be le Bophelo bja *go se fele*.” Lefelo le lengwe e re, “a be le Bophelo bjo *Bosafelego*.” Eupša ka go Segerike, ka go phetolelo ya Segerike. . . Ka go Seheberu, e re, “Bophelo ntle le mafelelo.” Ka go lentšu la Segerike, o na le a-i-n-i-o-a-n.

¹⁷⁹ Le nyakile go swana le “*aeon*.” *Aeon* ke “sekgoba” se se sa kgonego go ba, ke nomoro ye e sa kgonego go balwa. E ka godimo ga dimilione, ditrilione, bilione.

¹⁸⁰ Eupša ye ke *aionios* ya nako, Bophelo bjo Bosafelego. Gomme lentšu la bjona la Seisimane ke Gosafelego. Re le tseba bjalo ka Gosafelego, *aionios*, goba “Bophelo ntle le mafelelo.” Le a bona? Gomme ge o ne Bophelo ntle le mafelelo, o ka senyega bjang? O bile karolo ya Gosafelego. Gomme go na le feela selo se tee sa Gosafelego.

¹⁸¹ Sathane ga se wa Gosafelego. Aowa. O—o bile Sathane. Hele ga se ya Gosafelego. Hele e hlotšwe. Ga se ya Gosafelego. Gomme mebele ye ga se ya Gosafelego. E hlotšwe.

¹⁸² Eupša Moya wa Modimo ke wa Gosafelego. Ga se wa ke wa ba le mathomo, goba O ka se tsoge wa ba le mafelelo. Gomme tsela e nnoši re ka kgonago go ba le Bophelo bjo Bosafelego, go tšwa go Lentšu lela la Segerike, *Zoe*, e rago, “Bophelo bja Modimo mong,” re na le, re ba karolo ya Modimo ge re eba barwa le barwedi ba Modimo, gomme re na le Bophelo *aionios*. Kafa

karolo ye e phelago, rena, ye e lemogego Lentšu le, go tloga *mo* go fihla *kua*, ye e lemogago, ke Bophelo *aionios*, “Bophelo ntle le bofelo.” Ke Bophelo bja Modimo Mong ka go rena. Amene. Wee!

¹⁸³ Letšatši le lengwe, mo leetong, ke bile le poledišano, Hlatse ya Jehofa. Bjale, ntle le go se hlomphe tumelo ya e ka ba mang. Re na le bontši bja bona basokologi ba dutše mo, go tšwa go Hlatse ya Jehofa. Yo mongwe wa bahlokomelaphahlo ba rena ba kereke e be e le Hlatse ya Jehofa, *o be*, gomme o phološitšwe, yena le lapa la gagwe. Tatagwe e be e le mmadi; Ngwanešu Wood le bona. Bohle bana babo le dikgaetšedi bjale, e ka ba bohle ba bona ba tlile ka gare, ba amogetše Moya wo Mokgethwa, ka baka la dipono tša Modimo go ba botša tše ba di dirilego. Le tše ba . . . Le a bona? Seo se e dirile.

¹⁸⁴ Bjale, eupša fa, Hlatse ya Jehofa ka pukung ya bona, e re mohemo wo o hemago ke soulo. Bjale, seo se ka se kgone go ba nnete. Mohemo wo o hemago ga se soulo. Ge o le, wena o—nako ye nngwe wena o mohuta o tee wa soulo, nako ya go latela o yo mongwe gape, o hemile soulo yela. Lebelela mo o tla bago. Bjale, mohemo ke phefo, gomme phefo ke se o se hemelago ka mašobeng a nko ya gago.

¹⁸⁵ Bjale, ba tšea Lengwalo go tšwa morago, “Gomme Modimo a hemela Mohemo ka mašobeng a nko ya gagwe, gomme a ba soulo ya go phela.” Bjale, ke nyaka go le botšiša se sengwe. Ge a be a le motho, ke mohuta mang wa mohemo a bego a o hema pele Modimo a hemela Mohemo wa Gagwe wa Bophelo ka go yena? Le a bona? Ke mohuta mang wa mohemo? O be a le wa go hema, monna wa go phela. Gabotse, gona, ge go le bjalo, gona phoofolo ye nngwe le ye nngwe ke soulo ya go phela, ka gore di hema soulo ya motho, le soulo ya rena, le gohle mmogo. Gona Jesu o be a se a swanela go hwa. Sehlabelo sa phoofolo se ka be se lekanetše. Le a bona? Kafao, ngwanešu, phegišano ga e eme.

¹⁸⁶ Eupša se Modimo a se dirilego. O hemetše Mohemo wa Bophelo bjo Bosafelego, amene, ka gona a ba soulo ya go phela, soulo ye e ka se kgonego go hwa. Bjale šetša bjale. Re ya go tsena ka go tadi, thwi go dijabana tša lena. Elang hloko. “Hemela Mohemo wa Bophelo bjo Bosafelego ka mašobeng a nko ya gagwe, gomme a ba soulo ya Gosafelego.” Ka gore, Modimo o hemetše, e sego se tlhago e se dirilego, eupša se Modimo a se dirilego, hemetše Mohemo wa Bophelo ka mašobeng a dinko tša gagwe, gomme a ba soulo ya go phela.

Ka gona o re go nna, “Adama o hwile, Ngwanešu Branham.”

¹⁸⁷ Eupša elelwang, pele Adama a be a ka hwa, o bile le kwana ye e mo lopolotšego. Haleluya! “Bao A ba tsebilegopele, O ba biditše.” O bile le kwana go ba lopolla. O be a le sekai. Adama o wele. Ka gona kwana e filwe bakeng sa Adama, ka gore go be go šetše ka mašobeng a nko ya gagwe a bile Mohemo wa Modimo

wa Gosafelego, gomme a ba soulo ya go phela. O be a le morwa wa Modimo.

¹⁸⁸ E sego mohemo wa gagwe, bjalo ka lentšu la Seafrika. Ga ke tsebe se lentšu la Segerike e lego la lona la wona, thwi bjale. Eupša lentšu la Seafrika, ba o bitša *moya*, le rago, “phefo; maatla a go se bonwe.” Diphoofole di hema moya. Badiradibe ba hema moya.

¹⁸⁹ Gona re reng re katanela Bophelo bjo Bosafelego, ge ye e le soulo ya Gosafelego e hemetswe ka go rena ka mehomo? Gobaneng re ka katanela Bophelo bjo Bosafelego? E thunyetša morago, ngwanešu. Le a bona? E—e—e no se kgone go e dira.

¹⁹⁰ Eupša, Modimo, ka go ikgetha godimo ga Adama, o hemetshe Mohemo wa Bophelo bjo Bosafelego, gomme a ba motho wa Gosafelego le Modimo. O be a na le maatla go swana le Modimo. O be a le modimo yo monnyane. O be a le modimo wa lefase; e sego Modimo wa Legodimo, bjale. Modimo wa lefase!

¹⁹¹ Gomme letšatši le lengwe barwa ba Modimo ba tla ba badimo. Jesu o boletše bjalo. “A ga gwa ngwalwa ka molaong wa lena, ‘Lena le badimo’? Gona ge le kgona go bitša yo A mmiditšego modimo, yo Modimo a mo etetšego, le ka kgona go Nkahlola bjang, go re, ge Ke re Ke nna Morwa wa Modimo?” Le a bona? Bjale re tsena ka go se sengwe sa go teba. Bjale šetšang se ge re e rebethela fase.

¹⁹² Bjale, šeba. Yena bjale ke morwa wa Modimo, eupša o dira phošo. O a tseba o dira phošo. Bjale elelwang, Adama ga se a forwa. Beibele e bolela bjalo. Timoteo wa Pele 3. “Adama ga se a forwa, eupša mosadi o forilwe, o bile ka karogong.” Adama o sepetše le Efa, ka gore e be e le mosadi wa gagwe.

¹⁹³ Go swana le Kriste, ga se a forwa ke Sathane, eupša o sepeletše ka lehung le Monyalwa. O ile go ba le Monyalwa, gore A kgone go lopolla Kereke.

¹⁹⁴ Adama o tsebile o be a le phošo, kafao o nno sepelela ntle le Efa. Le a bona? Eupša go bile kwana e filwe bakeng sa bona, gore ba be ba lopolotšwe.

¹⁹⁵ Gomme dikwana tše, lehono, tše di tsebetšwegopele ke Modimo, gomme Modimo o biditye, fao go Molopolodi. “Ga go motho yo a ka tlogo go Nna ntle le ge Tate wa Ka a mo goga. Gomme bohle ba Tate a Mphilego bona ba tla tla go Nna.” A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Kafao go na le Kwana ye e filwego, go tloga motheong wa lefase, fao maina a bona a beilwego ka Pukung ya Kwana ya Bophelo. Kwana e filwe, go dira tsela ya mogau go yo mongwe le yo mongwe wa bona go ya ka tsogong, Kwana ye e filwego; kwana ya Adama, bjale hlokomelang, bjalo ka ge Adama a file kwana.

¹⁹⁶ Bjale, yeo ke Kereke lehono. Ga ke re ke—ke kereke. Le a tseba eng?

197 Ga ke bolele se go nyefola, gomme ga ke re go gobatša maikutlo a le ge e ka ba mang. Ga ke mo go dira seo, bjalo ka ge ke šetše ke hlatholotše nnamong. Ke mo go thuša, eupša se ke lekago go se dira . . .

198 Le a tseba ke eng? Gabotsebotse, dikereke tše ga se dikereke. Go na le Kereke e tee feela. Tše ke mafelo a marobalo. Le a bona? Ke mafelo a marobalo. Ga ke na le selo . . . Go lokile. Eupša ke—ke nyaka go netefatša seo go lena, ka metsotsong e se mekae, gore di no ba feela mafelo a marobalo. O wa lefelo la marobalo la Methodist, go la Presbyterian la marobalo, goba la Pentecostal la marobalo, bokgole bjo seo se yago. Ee, mohlomphegi. Le a bona? Mafelo a marobalo! Le a bona? Le ka se kgone . . . Le a bona? Dikereke gabotsebotse ke mafelo a marobalo fao batho ba mebono ya go swana ba hlehlago mmogo.

199 Eupša Kereke ke e Tee. Gomme o ka se kgone go tšoenā Kereke. O tswalwa ka go Yona. Gomme ge o tswetše ka go Yona, o leloko la Yona.

200 Go no swana le lapa la gešu. Ke bile ka lapeng la Branham lebaka la mengwaga ye masometlhano tharo. Ga se ba ke ba tsoge ba nkgopela go tšoenā lapa. Gobaneng? Ga ka swanela go tšoenā lapa. Ke tswetšwe ke le Branham.

201 Gomme o tswetšwe ka Kerekeng. Bjale tše dingwe tše ke mafelo a marobalo. A le kile la nagana ka seo? [Phuthego e re, “Amenē.”—Mor.] Ee, mohlomphegi.

202 Letšatši le lengwe ke be ke ripa bjang, gomme ke be ke nagana ka, gabotse, “Kereke ye kgolo ye kgethwa ya Katoliki,” ba e bitša. Ke be ke eya mmogo ka mokgwa woo, ke ripa.

203 Gomme se Sengwe se ile sa nkemiša, feela go gatsela, sa re, “O se bitše yeo Seo.” Ke ile ka lebelela tikologong. Ka thoma go ripa go ya pele. Gape Sa nkemiša, sa re, “O se ba bitše Seo.” Sa re, “Bona ke lefelo la marobalo, bjalo ka a mangwe. Bona ga se Kereke. Go na le Kereke e tee.” Le a bona? Bona ke maloko a lefelo la marobalo, ka go re o ka kgona go tšoenā lefelo la marobalo. Eupša o ka se kgone go tšoenā Kereke. Kereke, o tswalwa ka go Yona. O ba leloko la Yona ka Tswalo ye mpsha, ka gona leloko la Lapa, ngwanešu le kgaetšedi ka go Yona.

204 Bjale a nke ke no bala go tšwa go *Emphatic Daiglott* fa, se sengwe, sa Kutollo 17:3, gomme Apocalypse ya *Emphatic Daiglott* mo. Gomme e nong go šetša ye, kafao ye e balegago, gomme kafao—kafao e nogo go bapela ka bobotse le yeo. Kutollo 16,17. Go lokile. Bjale a re baleng fa motsotso feela. Theetšang se, sekgauswi ka kgonthe, Kutollo 17:3.

Gomme yo motee wa Barongwa BAO BA ŠUPAGO a swere . . . Meruswi e ŠUPAGO o tlile gomme a bolela le nna, . . .

205 Ke le balela, go tšwa go *The Lexicon*. “A swere . . .”

... *“Etla, Ke tla go laetša KAHLOLO ya SEOTSWA SE SEGOLO SELA, se se dutšego godimo ga Meetse a Mantši;*

206 Gomme bohle re a tseba ye ke Vatican. Mo re na le *Sunday Visitor Ya Rena* ka fao, go tšwa go kereke ya Katoliki, e re botša feela tlwa se e lego. Le a bona?

207 Gomme ye e a e araba, e rile, “Eupša ema motsotso.” E rile, “Go bile mehuta yohle ya maina,” e rile, “a ka dira makgolotshela masometshela tshela.”

Ke rile, “Eupša motsotso feela.”

A re, “Leina la gago le ka no dira makgolotshela . . .”

208 “Eupša,” Ke rile, “Ga ke dule godimo ga dithaba tše šupa, ka buša lefase, le ge go le bjalo, o a bona.” Uh-huh! Le a bona? Yeo ke nnete. Le a bona?

209 Ngwanešu Branham o bala Kutollo 17:1 go tšwa go *The Emphatic Diaglott—Mor.*]

... *go laetše KAHLOLO ya SEOTSWA SE SEGOLO se se dutšego godimo ga Meetse a Mantši;*

210 *Meetse*, Kutollo 17:15, ke “bokoto le mašaba a batho.” Le a bona?

yo DIKGOŠI tša LEFASE di dirilego bootswa le yena, gomme BAAGI ba LEFASE ba dirilwe go tagwa ke BEINE ya . . . BOOTSWA bja gagwe.

211 Bjale eng?

Gomme a kgokagana le nna, ka go Moya, go ya ka Leganateng; . . .

212 *The Emphatic Diaglott* bjale. Le a bona?

... *gomme ke bone Mosadi a dutše godimo ga Sebata sa mmala wo mohubedu, se tletše Maina a go Rogana, . . .*

213 Bjale, ka go King James, e re, “se tletše maina a maroga.” Nakwana feela, gomme ke tla e hwetša fa, motsotso feela. Kutollo, ya 3. Go lokile, še e fa. Go lokile. Kutollo, ke ra 17, e sego 7; 17, bjale theetšang go temana ya 3.

Gomme a nthwalela kgole ka moyeng a nkiša ka lešokeng: gomme ka bona mosadi a dutše godimo ga sebata sa mmala wo mohubedu, se tletše maina a maroga, . . .

214 Yeo ke tsela ye Seisimane se e fago. Eupša ka Segerika sa setlogo go tšwa go *The Diaglott* e e bala ka mokgwa wo, ka go Kutollo 17:3. Theetšang.

Gomme a kgokagana le nna, ka go Moya, go ya ka Leganateng; gomme ka bona Mosadi a dutše godimo ga Sebata sa mmala wo mohubedu—Sebata, se tletše Maina a go Rogana, . . .

215 Yeo ke phapano ye ntši, go tšwa go “maina a maroga” go ya “maina a go rogana.” Ke eng? Gomme rena . . . Bjale, o be a:

. . . *MMAGO DIOTSWA* . . .

216 Rena bohle re tseba yeo. Eupša ke eng yona? [Yo mongwe o re, “Kereke ya Katoliko ya Roma.”—Mor.] Ga wa swanela go ba . . . Gabotse, yeo ke nnete, go tla tšea kereke ya Katoliki ya Roma. Eupša o “tletše maina a go rogana,” Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, tšohle di ipitša tšonabeng, “dikereke tša Modimo.” Maina a go rogana! Phapano ye kgolo gare ga “maina a maroga” le “maina a go rogana.” Ba ipitša bonabeng “Kereke ya Modimo,” gomme ba ikemela bonabeng pele ga lefase; le diphathi tša karata, le go nwa, le go tšwelapele, le dilalelo tša sopo, le se sengwe le se sengwe gape, le mehuta yohle ya dilo e a ya.

217 Go na le Kereke e tee feela. O tswalelwa ka go Yona. Ga o tle ka Kua go fihla o hlatswitšwe ka Mading a Kwana gomme o tswaleletšwe kgole ka Moya wo Mokgethwa.

218 A phapano gare ga “maina a maroga” le “maina a go rogana.” Le a e hwetša? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

219 Ke swere seo mosong wo ge ke be ke bala mo, go tla tlase. Se sengwe se nno mpotša, “Eya ka kamoreng ya gago. Topa *The Diaglott*.”

220 Gabotse, e no ba go obamela. Ke phetho. Ke sepeletše ka gare. Gomme ke topetše godimo Kutollo 17. Ka gopola, “Gobaneng O nyaka ke bala ye bakeng sa eng?” Ka thoma go bala. [Ngwanešu Branham o thwantšha monwana wa gagwe—Mor.] Ka pela ge ke e rathile, “Šele ke yona.” Ke tšere phentshele gomme ka e ngwala fase. Ke rile, “Šele ke yona.”

221 Bjale, ba goelela ka nna go raga kgahlanong le mekgatlo. Ke maina ao a go rogana, a go ipitša bonabeng, “dikereke tša Modimo, le dikereke tša Kriste, le dikereke tša Methodist, le dikereke.” Ke mafelo a marobalo, e sego dikereke.

222 Kereke e tee, yeo ke Kereke ya Morena Jesu Kriste. Gomme Yona ke eng? Mmele wa sephiri wa Jesu Kriste o šoma lefaseng, o dirilwe ke leloko la e ka ba efe ya diphuthego tše, yo a tla bago leloko la Mmele wa Kriste. O swanetše go tswalelwa ka go Wona, e sego go tšoenela ka go Wona.

223 Gomme go tšoenela ka go yona, ke maina a go rogana, mosadi yo. Mosadi yo, maatla a gagwe!

224 Gomme le a bona thwi bjale mo ba yago go tšeela batho bohle ba ba nago le mebono ya maarogi ka bodumedi, le go ba romela Alaska. Le bone seo. Ditumelo tšohle tša rena tša maarogi.

225 Gomme ke eng yona? Khansele, Khansele ya Dikereke tša Lefase le Katoliki ba na le go dira mo gogolo go diregago ka Vatican bjale, godimo kua, mo ba lekago. Gomme dipišopo tšohle tše, le go ya pele, ba leka go tla go tumelelano, go lwantšha

bokomonisi. Lefase le lwantšha bokomonisi, gomme feela ba tšoena godimo le Bokatoliki.

226 Go no swana le ka mo go lego lehono. Ke rena ba, bjalo ka ge ke boletše. Re ka ya go . . . Gabotse re wele. Re a adingwa, re šomiša tšhelete bjale, ya metšhelo ye e tla lefiwago mengwaga ye lesomenne go tloga lehono. Ke bokgole bjo re ilego. Ke mang a nago le tšhelete ya lefase? Kereke ya Katoliki. E tla adingwa bjang go United States? Go boloka dikhamphane tše tša motšoko le wisiki le dilo. Nnete, ba tla e adingwa go tšwa go tšona. Ge ba dira, ba rekiša ditokelo tša bona tša tšwalo, thwi ntle, go kereke ya Katoliki ya Roma. Re a tlaleletša. Šetšang se, feela molaleng, molalenglaleng go feta go bala kuranta. Še yona. Le a bona?

227 Bona ke Methodist, Baptist, Presbyterian, le go ya pele, ba ipitša bonabeng, “Kereke ya Modimo.” Katoliki le mohuta wohle wa dilo ke maatla a a phoofolo ye e tletšego maina a go rogana. Go ipitša wenamong, “Ke nna . . .” Ke rile . . .

228 Ke ile sepetlele mo, e sego telele go fetile, ke be ke eya go rapelela motho. Ke rile, “Re ya go . . .” E be e le mme wa ka. Ke rile, “Re ya go ba le thapelo bakeng sa mme.”

Gomme mohumagadi o rile, “Goga garetene yeo.”

Ke ile ka re, “A o Mokriste?”

O rile, “Re Mamethodist.”

229 Ke rile, “Ke a go leboga. Ke gopotše gore mohlomongwe o be o le modumedi.” Ke ile ka no goga garetene go dikologa godimo ga ka. Le a bona? Kafao, ge o se Mokriste, fao go a fapana. Le a bona?

230 Eupša, “Re Mamethodist,” ao ke maroga. Sebata, dikereke, di bitšwa dikereke, ga se dikereke. A ke be le nnete gore ke rekoteng. Ya. Ga se dikereke. Ke mafelo a marobalo. Batho ba a di tšoena.

231 Eupša o ka se kgone go tšoena Kereke ya Modimo wa go phela. O tswalelwa ka go Yona, ka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Gomme ge o kolobetšwa ka Moya wo Mokgethwa, mabokwala a a tswalelwa ka go wena, ke Moya wo Mokgethwa, gomme kagona, “Yo a tswetšwego ke Modimo ga a dire sebe.” “Ga a kgone.” Ke lena bao. Oo, nna!

Re no bolela letšatši lohle, a re ka se kgone?

232 Kereke ke Mmele wa Kriste wa sephiri, o tswetšwe ke Mohemo wa Modimo. Oooo! A le e hweditše? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Kereke ya Modimo e tswetšwe ke Mohemo wa Modimo. Modimo o hemetše Mohemo ka go mašoba a nko, semoya, a Adama, gomme a ba soulo ya go phela. A le be le tseba mapentecostal, goba Kereke ya therešo ya pentecostal, e tswetšwe ke Mohemo wa Modimo? [“Amene.”]

233 A nke ke le balele se sengwe, feela motsotso se se lego go yona. A nke ke bone, motsotso feela. Mokgethwa Johane, ke a dumela, mo ke yago. Re tla hwetša ntle ge eba Kereke ya Modimo ke yona, goba aowa. Mokgethwa Johane, a re boneng, ke a dumela yeo e ka ba 16,19;20. Go lokile. Mo ke a dumela re tla ba le yona, thwi fa. Go lokile. A ke le balele, gomme re bone ge eba Kereke e tswetšwe ke Mohemo wa Modimo, goba aowa, go swana le Adama ge a be a le mathomong. Šetšang.

Gomme letšatši la go swana mo mantšiboeng, e lego letšatši la pele la beke, ge mejako e tswaletšwe gomme barutiwa ba kgobokana ka baka la go boifa Bajuda, Jesu o tlile gomme a ema ka magareng ga bona, gomme a re go bona, Khutšo e be go lena.

Gomme ge a boletše bjalo, o laeditše . . . bona diatla tša gagwe le lehlakore la gagwe. Moo . . . Ka gona barutiwa ba be ba thabile, ge ba bone Morena. Gomme Jesu . . .

Gomme nako yeo Jesu a re go bona gape, Khutšo e be go lena: bjalo ka ge Tate a nthomile, . . . kafao Nna ke roma lena.

234 Šetšang. Tate yo a Mo romilego o ile ka go Yena. Gomme Jesu, ge A roma morutiwa, O ya ka go yena. Wa go swana yo Motee o romile; Modimo.

Gomme ge a boletše se, a hemela godimo ga bona, gomme a re . . . Lena amogelang Moya wo Mokgethwa:

235 Kereke, ya go tswalwa ke Mohemo wa Modimo! Ge seemo se se ikgolokile sonamong godimo kua, ka go leemo, Mohemo wa Modimo wa hemela godimo ga bona, “Amogelang Moya wo Mokgethwa,” gona o morwa wa Modimo. O ka kgona go tšoeneng kapa eng o nyakago go, eupša o tswaletšwe ka Kerekeng ya Modimo wa go phela, o tswetšwe ke Mohemo wa Modimo. Modimo o hemetše godimo ga bona, le go re, “Lena amogelang,” wee, “Moya wo Mokgethwa.” Oo, nna! Ke lena fao.

236 E sego, “Etle gomme o tšoeneng, bea leina la gago godimo fale.” Gomme le selalelo sa sopo le tšohle di ya le yona, o tšoeneng lefelo la marobalo. O ka kgona go tšoeneng lefelo la marobalo la Methodist, lefelo la marobalo la Baptist, lefelo la marobalo la Presbyterian, lefelo la marobalo la Katoliki, goba lefelo la marobalo la Pentecostal, eng kapa eng o nyakago go e tšoeneng, eupša o tšoeneng lefelo la marobalo.

237 Eupša ge o eba ngwana wa Modimo, o tswalwa ke Mohemo wa Modimo. Amene. Bokaonekaone o e tlogele e nnoši, thwi fao bjale. Go lokile.

238 Bophelo bja Modimo le bjona nako yeo bo ka go wena, Jesu o boletše. Motsotso feela. Jesu o rile, “Nna ke Morara. Lena le makala.”

239 Bjale lebelelang. Ngangano ya bona le Jesu e be e le eng? Ngangano ya bona le Jesu, ka gore O be a le Motho a itira Modimo Yenamong. O be a le Modimo. Modimo o be a le ka go Kriste. Le a bona? Gomme O ba boditše. O rile, “Gomme le se ke la lebelela go Nna. Ga se Nna. Ke Tate wa Ka, gomme O dula ka go Nna.” Oo! Le a bona?

240 Bjale, ba be ba lebeleletše go mmele wo monnyane wola wa go tswalwa ke Maria. Le a bona? Woo e be e se Modimo. E be e le Morwa wa Modimo, eupša Modimo o be a le ka Mmeleng wola. E be e le Modimo. O rile, “Ge Ke sa dire mediro ya Tate wa Ka, gona Nkahloleng. Eupša ke mang wa lena a ka kgonago go Nkahlola ka sebe, go se dumele Lentšu? Sebe ke go se dumele. Ke mang wa lena a Mpeago molato wa sebe?” Sebe ke go se dumele. “Mpontšheng. Ge Ke sa dire mediro ya Tate wa Ka, gona le se ke la Ntumela. Eupša ge Ke dira mediro ya wa Ka. . . . Le ge le sa kgone go Ntumela, dumelang mediro ye Ke e dirago, ka gore e a paka.” Ka mantšu a mangwe, “Tate o ka go Nna, a paka Yenamong.” Ka gore, “Modimo o be a le ka go Kriste, a boelanya lefase go Yenamong.” Le a e hwetša? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

241 Gabotse, bjale, bophelo bja go swana bjo bo le go ka go Morara gape bo ka go lekala. O ya go tšoenā bjang ka go Yeo? E ka se kgone.

242 Ke bone mohlare e sego telele go fetile, ka jarateng ya Ngwanešu Sharrit ka Arizona, o be o na le dikenywa tša siterase tše senyane tša go fapana godimo ga wona. E be e le eng? E be e le—e be e le mohlare wa monamone, namone ya mokhubu. Eupša o be o na le—o be o ba le—swi—swi swiri, tangerini, tangelo, le papalamone. O be o na le mehuta yohle. Ke eme, ka lebelela mohlare. Gomme ke rile, “Ngwanešu Sharrit, o nyaka go mpotša gore mohlare wola ke mohlare wa monamone?”

O rile, “Nnete.”

243 Gomme ke rile, “Gabotse, bjang? Go tla bjang?” Ke rile, “Ke bona papalamone *mo*, le tangerini *mo*, le tangelo *mo*, le swiri *mo*, le tše dingwe dikenywa tšohle tše. Go tla bjang?”

O rile, “Gabotse, o a bona, yona e hlomeleditšwe ka gare.”

244 “Oo!” Ke rile, “Gabotse, ke nyaka go go botšiša se sengwe. Bjale, o fula go tloša papalamone le swiri. Bjale, ngwaga wo o latela, o tla ba eng? O tla tla pele nako yeo le namone go tšwa go leo.”

“Oo, aowa.” O rile, “O tla tla pele le swiri godimo ga lona. O a bona?”

“Oo,” ke rile, “ke a go leboga.” Le a bona?

O ka se kgone go dira seo. O ka se kgone go tšoenā ka gare.

245 “Eupša,” O rile, “nako le nako ge mohlare wola o eba ngwaga bogologolo le go hloga lekala le leswa, le tla pele le dinamone, ge morara wonamong o hloga lekala.”

246 Gomme se re lekilego go se dira ke go ba maloko a a tšoenwego ka go Yena, gomme re phela ka tlase ga leina la Bokriste. Ka gore, rena re, bjalo ka tsela ya go tlwaelega ya go re re kenywa ya mositerase, Kereke ya Bokriste.

247 Eupša ge Morara Wonamong o enywa terebe, e tla swana le ya pele Terebe O e tšweleditšego. Ge Terebe ya pele O e tšweleditšego, ba ngwadile Puku ya Ditiro morago ga Wona; ge O tšweletša ye nngwe, E tla ngwala puku ya ditiro morago ga Wona. Nnete.

248 Kafao, le no be le tšoen mafelo a go robala. Eupša ge o tswetšwe go tšwa go Morara. . . O na le kenywa. Yeo ke nnete. O na le kenywa, eupša o dira eng ka yona? “O na le sebopego sa bomodimo, gomme o gana maatla a bjona.” O gana maswao. O gana dimaka. O gana Moya wo Mokgethwa. O gana go bolela ka maleme. O gana dipono. O gana diprofeto. O gana phodišo. Gomme, go le bjalo, “O ipitša leina wenamong.” Ga go makatše Moya wo Mokgethwa o rile, “Maatla, a dihlopha tša batho, a tletše maina a go rogana, nnete, ba ipitša bonabeng, ‘Bakriste.’” “Ka dibopego tša borapedi, eupša ba gana maatla a bjona. Go ba ba bjalo retologa go tloga, ka gore wo ke mohuta wo o gogago basadi ba go seleka ba go imelwa ke dikganyogo tša go fapana.”

249 Mehuta wohle ya mokgatlo! Kereke e rwele bokaalo bjo bjalo, le mohuta wo wa sosaete, le mohuta wola wa sosaete. Go reng ka sosaete ya Jesu Kriste? Le a bona? Re na le tšohle dilo tše dingwe tše, gomme re imetša kereke fase. Bjale ke lena fao.

O ka se tsoge wa kgona go tšoen kereke.

250 O tšoen mafelo la marobalo. O leloko la lefelo la marobalo, la sehlopha sa batho, go no swana le ka mo lefelo la marobalo le lego. “Re dumela ka go se. Re na le ditshepedišo tša rena. Re na le sephiri sa rena, le go ya pele.” Le dira tsela ya go swana, feela o tšoen ya e bitšwago kereke.

251 Eupša o ka se kgone go tšoen Kereke. O tšoenne lefelo la go robala la maloko, eupša e sego Kereke, ka gore o tswalelwa ka go Kereke yeo le Morara Wonamong.

252 Bjale ema motsotso. Šetša. Ke tla tswalela, morago ga lebakana. Elang hloko. Ntshwareleng. Ke—ke be ke sa re go bolela seo. Šetšang. Lebelelang.

253 Ge Modimo a hlakantše Monyalwa yo mmogo ka Moya wola, gona O hlakanya motho ka motho mmogo ka Moya woo, le a bona, ka gona o tswalelwa ka Mmušong wola. Gomme ka gona bjona Bophelo bjo bo bego bo le ka go Kereke ye, bo ka go Kereke yela, le Yela, Yela, Yela, Yela. Gomme bjona Bophelo bjo bo bego bo le ka legaping, Morara, Jesu, bo ka gare ga leloko

le A le hlagišitšego. Letago! “Le dilo tša go swana tše Ke di dirago, mediro ye Ke e dirago, le tla e dira le lena.” Fao ke leloko la therešo la Mmele wa Kriste, ga go mohuta wa leina le kgomareditšwe godimo ga Wona. Yona mešomo ya motho ka motho yola e netefatša mo a tšwago gona. Bophelo bja gagwe bo paka se a lego.

254 “A o leloko la eng? O wa mmele o fe?” Mmele wa Kriste. “Gabotse, o O tšoenne kae?” Ga se nke. Ke tswetšwe ka go Wona. Le a bona? Ke tswetšwe ka go Wona.

255 Ga wa swanela go ba botša. Ba tseba se se diregilego. “Wena, o ka gotetša bjang kerese gomme wa bea seroto godimo ga yona?” O boletše. Le a bona? Aowa, aowa.

256 Ge o tswaletšwe ka Mmušong wola wa Modimo, gona Bophelo, bjona Bophelo bjo bo bego bo le ka go Jesu. Gona o na le kgahlego ka disoulo. Gona ga wa swanela go kgopela batho, etla aletareng. Ga wa swanela go kgopela yo mongwe, etla o nyake le bao ba lego aletareng. Ya. Di—di—di dilo di no ela ka go itiragalela, ka gore Bo tswaleletšwe godimo ka go wena. O ngatana ya Modimo. O tswaleletšwe ka Moya wo Mokgethwa.

Bjale a o tseba se “Moya wo Mokgethwa” o se rago?

257 Ga o re, “Ke tabogetše godimo le go goelela. Ke bile le maikutlo a go se tlwaelege.” Wona a lokile. Ke tabogetše godimo le go goelela, gomme ba bile le maikutlo a go se tlwaelege. “Ke boletše ka maleme.” Ke a dumela Moya wo Mokgethwa o bolela ka maleme. Nnete. “Ke hlatholotše.” Ee, mohlomphegi. Ke dumela seo, le nna. Eupša woo ga se Wona. Ga se se ke bolelago ka sona. Go ka kgona go dutla godimo mo felotsoko. Go ka kgona go dutla *mo*, ka go kgotlelelo ya gago.

258 A nke yo mongwe a go tie ka lehlakoreng le tee, sefahlegong, a o retolla lehlakore le lengwe? Eupša o re, “Moikaketši yola wa ditšhila!” Ka gona go na le go dutla, felotsoko, le tabogile. Bokaonekaone re tlogele yeo e nnoši. Go lokile. Eupša le tseba se ke se rago.

259 Eupša ge o tswaleletšwe ka Mmeleng wa Kriste, gona o tladitšwe ka Moya, gomme o morwa wa Modimo.

260 Oo, ke duma ge nka be ke no ba le e ka ba metsotso ye mengwe ye lesome, go bala se sengwe mo. [Phuthego e re, “Eya pele. Se bale, ngwanešu.”—Mor.] Eupša a le ka nkgotlelela metsotso ye mengwe ye lesome? [“Ee.”] Ke nyaka go bala se sengwe, feela nthathana gannyane. Bjale, ka nnete, dinawa di ka se swe. Ke tla no le netefaletša, le a bona, ge re ka no bala se feela metsotso e se mekae. E no ba le mo go botse go lokolla. Ke no ba le dilo di se kae mo, di no tla monaganong wa ka, tše ke nyakago go di bolela.

261 A re phetleng go Mokgethwa Johane, tema ya 3, go bolela ka Bophelo bjo Bosafelego. A re nong go hwetša ntle se E se

bolelago mo ka bothata bjo bja Bophelo bjo Bosafelego, Bophelo bja Modimo. Bjale, bjale šetšang fa.

Go be go le monna wa Bafarisei, a bego a bitšwa Nikodemo, mmuši wa Bajuda:

Wa go swana o tlile kagona go Jesu bošego, gomme a re go yena, Rabi, re a tseba gore wena o morutiši yo a tšwago go Modimo: . . . ga go motho a ka go kgona go dira mehlolo ye . . . ntle le ge Modimo a na le yena.

²⁶² Bjale, ba, bona dikgorotsheko tša Sanhedrin, ba lemogile gore O be a le Morwa wa Modimo. Ba e tsebile. Fa go be go le mmuši wa bona thwi fa, a Mmotša, “Re a tseba gore O Morutiši wa go tšwa go Modimo, ka gore bjona Bophelo bja Modimo bo elela ka Wena.” Le a bona? “Re a tseba gore thuto ya Gago ga se ya Gago Mong. Ke ya Modimo, ka gore Modimo o a E netefatša.” Le a bona? “Bophelo bja Modimo bo elela thwi ka Wena.” Bjale hlokomelang.

Jesu a araba gomme a re go yena, Ruri, . . . Ke re go wena, Ntle le ge motho a ka tswalwa gape, a ka se kgone go bona mmušo wa Modimo.

²⁶³ Oo, nna! “Ntle le ge o ka tšoena kereke ya ka”? Oo! Le a bona ka mokgwa wo ba E arošitšego? Le a bona? Le a bona?

Jesu, nako yeo Jesu a araba, Ruri, ruri, Ke re go wena, Ntle le ge motho a ka tswalwa ka meetse le . . . Moya, a ka se kgone go tsena ka mmušong wa Modimo.

Sa go tswalwa ke . . . nama ke nama; gomme sa go tswalwa ke . . . Moya ke moya.

Se tlabege ge Ke re go wena, O swanetše go tswalwa gape.

Phefo e fokela mo e yago, . . . Le a bona, thwi morago gape, le a bona, go tla morago, le a bona.

Phefo e fokela mo e yago, . . . wena ga o kgone go kwa modumo . . . o kgona go kwa modumo wa yona, eupša ga o kgone go bolela moo e tšwago gona, goba mo e yago: go bjalo ka yo mongwe le yo mongwe . . . a tswetšwego ke Moya.

Nikodemo a araba gomme a re go yena, Dilo tše di kgona go ba bjang?

Jesu a araba gomme a re go yena, O re o le makgone wa Israele gomme ga o tsebe dilo tše?

²⁶⁴ Lebelela fale, ngwanešu, yona—yona D.D., Ph.D., ya go hlatlagana L.D., le a bona, “Gomme ga o tsebe dilo tše?”

Ruri, . . . Ke re go wena, Re bolela se re se tsebago, le go paka seo re se bonego; gomme lena ga le amogele bohlatse bja rena.

265 “Re tseba dilo tše. Re di bone. Re a Bo tseba, gomme ebile ga o amogele bohlatse bja rena.” Motšoenana kereke! Le a bona?

Ge Ke go boditše dilo tša lefase, gomme wena ga o dumele, o tla dumela bjang, ge Ke go botša . . . dilo tša legodimo?

266 Bjale theetšang se mo. Šetšang.

Gomme ga go motho yo a rotogetšego godimo legodimong, eupša yo a tlilego fase go tšwa legodimong, yena Morwa wa motho yo a lego legodimong.

267 Eleletša seo ntle.

268 Le a tseba, nako ye nngwe, O rile, “Le nagana eng ka Kriste? Ke Morwa wa Mang?”

Ba rile, “Morwa wa Dafida.”

269 O rile, “Gona gobaneng Dafida, ka Moyeng, a re go Yena, ‘Morena o rile go Morena wa ka, ‘Wena dula ka seatleng sa Ka se setona’”? A ka kgona bjang go ba Morena wa Gagwe le Morwa wa Gagwe?” Ga go motho a Mmotšišitšego e ka ba eng gape.

270 Ka go Kutollo, O rile, “Ke nna Modu le Lehlogedi la Dafida.” Le a bona? “Ke nna Morara le Lekala. Ke nna mathomo. Ke be ke le pele ga mathomo. Ke be ke le mathomo, gomme—gomme Ke be ke le Lehlogedi la Gagwe, gape.”

271 Bjale, fa O rile, “Ga go motho yo a tlilego fase go tšwa Legodimong, eupša Morwa wa motho yo a lego Legodimong bjale.”

272 Mohumagadi o mpotšišitše, nako ye nngwe potšišo. Ke rile, “Nkarabele e tee ye.”

O rile, “Jesu o be a rapela mang, ka serapeng sa Getsemane?”

273 Ke rile, “O be a bolela ka mang ge A rile, ‘Ga go motho yo a rotogetšego Legodimong, eupša Yo a tlilego fase go tšwa Legodimong, yena Morwa wa motho yo a lego ka . . . yo bjale a lego ka Legodimong’? Mang?”

274 Yena šo, o eme thwi mo godimo ga ntlhora ya ntlo, o bolela le Nikodemo, gomme o rile, “Nna ke ka Legodimong.” A ke nnete? [Phuthego e re, “Yeo ke nnete.”—Mor.] A re tlogeleng yeo go fihla bošegong bjo. Le reng? [“Amene.”] Go ba thari go feta. Oo, nna! A nke le naganišišeng godimo ga seo lebakana le lennyane, morago ga sekgalela se.

275 O tsena bjang ka Kerekeng? [Phuthego e re, “Go tswalwa.”—Mor.] Go tswalwa. Ka eng? Mohemo wa Modimo.

Hemela godimo ga ka,
Hemela godimo ga ka;
Moya wa Modimo wa go phela,
Hemela godimo ga ka.

276 Yeo ke thapelo ya ka: go no dumelela Moya wo Mokgethwa go hema. Oo, nna! Ka gore, Mohemo wa Modimo, Wona ke eng? Go tswalelelwa kgole ka Mmušong wa Modimo, go tseba go re, ge la mathomo ke ipoletše, ke dumela Jesu Kriste. Ya.

Gona, go Tumelo ya ka, ke oketša bokwala, bokwala bja bomodimo.

Gona go bokwala bja ka, ke oketša tsebo ya Lentšu.

277 Go tsebo ya ka, ke oketša boitshwaro, go itaola ka bowena. Ke rata seo. “Naga ya gešu ke ya gago, rweša soulo ya ka korone ka go itaola ka bowena, go tloga lewatleng go ya lewatleng la go phadima.” Le a bona?

278 Boitshwaro. Oo, nna! O lekilwe. Se tshwenyege; Sathane o tla go balela tšona. Ke namela lelere bjale. Le a bona? Ke okeditše bokwala, tsebo, boitshwaro, bjale ke swanetše go oketša kgotlelelo. Le bjale ga ke na le Moya wo Mokgethwa.

279 Ka gona morago ga go oketša kgotlelelo, ke oketša bomodimo. Le tseba seo bjoo bo lego? Go swana le Modimo. Ke oketša bjo. Ga ke hloke boitshwaro nnamong. Sepela go swana le ka mo mokgomana wa Mokriste a swanetšego go. A seo e se be go kgomasetša. Se sengwe ka go nna, lerato la Modimo, le no bela. Le a bona? Le a bona? E sego go re, “Uh-uh-uh-uh, mošemane, nka kgona go e dira, eupša mohlomongwe bokaonekaone ke se ke.” Le a bona? Huh-uh. Huh-uh. E fao, go le bjalo.

280 Ke Tswalo. Ke tswaletšwe ka go se, ka go se, ka go se, ka go se, ka go se, ka go se, ka go se. Gomme ka gona lerato la Modimo, Kriste, o tla fase gomme o tswalela gohle godimo ka go nna, bakeng sa tirelo. Le a bona?

281 Ka gona O dira eng ge A mpha Moya wo Mokgethwa? O go bea ntle ka go lefelo la go arogana wenamong, a go swaya. Le a bona? O motho wa go fapana nako yeo. Ga se wena wa lefase, gape. Le a bona? O apešitšwe go fapana. O apara go fapana. E sego seaparo se sa ka ntle. Aowa, aowa. Ga wa swanela go ba learogi le go makatša, le kholoro e retoletšego go dikologa, le modiro wo motelele, go swana le. Aowa, aowa. Ga o dire seo. O a apara, mmeleng, ka mokgwa wo. Ke seaparo sa semoya se se bolelago. Seaparo sa lenyalo se beilwe godimo ga gago. O eng?

282 Go swana le Jesu, šetša, O ile a apešwa ka morithi, gomme A fetolwa fao pele ga bona, gomme seaparo sa Gagwe sa phadima bjalo ka letšatši. O be a le fale, Jesu, Modimo a bea Morwa wa Gagwe Mong. Le a bona? Gomme nako yeo godimo go tla Moshe. Nako yeo godimo go tla Eliya. Gomme Petro o rile, “Le a tseba, ke—ke selo se sebotse go ba mo.” Le bona kafao motho a bago? Ya. Oo, sa ka godimo ga tlhago se dirilwe! O rile, “A re ageng ditaberenekele tše tharo. A re ageng e tee ya Moshe, le e tee ya Eliya, le e tee ya Gago.”

283 Gomme pele a fetša go bolela, Modimo a no tswalela selo sohle godimo, a re, “Yo ke Morwa moratwa wa Ka. Ka go dilo tšohle tše tšeo Ke di nyakilego go Moshe, gomme ke beile molao ntle ka Moshe; toka ka bapofeta; O e fihleletše yohle. Lena ekwang Yena. Ke tla gatela ka ntle ga seswantšho bjale. E nong go kwa Yena. E nong go kwa Yena.” Oo, nna! A selo se sebotse!

284 Gona, ge re fihleletše maswanedi a, le go tlala ka mabokwala a Modimo le dilo tša Modimo, gona Moya wo Mokgethwa o tla fase gomme o re tswalelela ka Mmušong. Se tshwenyege. Yo mongwe le yo mongwe o tla tseba gore o O hweditše. O ka se swanele go re, “Gabotse, letago go Modimo, ke a tseba ke O hweditše. Ke boletše ka maleme. Letago go Modimo, ke a tseba ke O hweditše. Ke binne ka Moya gatee.” O ka se swanele go bolela lentšu ka wona. Yo mongwe le yo mongwe o tla tseba o O hweditše. Se tshwenyege. Ya. O tla ipaka Wonamong. O tla o dira go tsebje magareng ga batho.

285 Modimo a le šegofatše. Ke thabile kudu go ba fa le lena mosong wo, go ba le nako ye ya kopanelo. Theetšang, kereke ya rena ye nnyane ke ye nnyane, gomme go le bjalo ga re ne sekgoba sa go lekanela batho ba ba tlogo fa. Ga se rena mokgatlo. Re a dumela gomme re na le kopanelo le mokgatlo wo Mongwe le wo mongwe. O no tla fa ka gore o nyaka go tla. Gomme wena, re a go rata. Gomme re nyaka mokgatlo wo mongwe le wo mongwe, motho yo mongwe le yo mongwe . . .

286 Ke a dumela gore go na le batho ka go mekgatlo yohle ba ba lego Bakriste. Ke banešu le dikgaetšedi ka go Kriste.

287 Kafao, kagona, ga re ne manti, ga go selo go tšoena, ga go selo go dira eupša go no ba Mokriste. Bjalo ka ge E. Howard Cadle a be a fele a re, “Ga re ne molao eupša lerato, ga go puku eupša Beibele, ga go thutotumelo eupša Kriste.” Yeo ke nnete. E tla gomme o re etele. Re a thaba go. Re dumela Ebangedi ya go Tlala, nthathana ye nngwe le ye nngwe ya Lentšu. Re dumela feela tlwa tsela. Ga re oketše selo se tee godimo ga Lona, go tloša e ka ba eng go tšwa go Lona, go oketša selo e ka ba eng sa mokgatlo go Lona. Re no Le tlogela ka tsela ye Le lego. Yeo ke yona. Gomme ka mehla re a thaba go go amogela. E tla o be le rena ge o kgona. Re rapelela balwetši. Re dumela se sengwe le se sengwe Beibele e rego dirang. Re “lebala mafokodi a rena, morago, gomme re gatelela go ya go mmaraka wa Pitšo ya godimo.”

288 Bjale, selo se sengwe go fetiša. A le tla e dumelela go bolelwa? Letšatši pele ga maabane mosong . . . Le tla ela hloko godimo ga—ga poto ntle fale, pono. Ke bile le pono. E be e le e ka ba iri ya bohloano, bjalo ka ge mosadi wa ka morago fale a tseba, goba tshela. Ke be ke tsogile. Re tsogile go lokiša bana go ya sekolong.

289 Ke no ba le se, bjale le morago. Gomme bohle le a tseba, yo mongwe le yo mongwe wa lena mo, gore ga di ke di šitwa. Tšona, tšona di phethagetše ka go felela. Le a bona? Ga di ke di šitwa.

290 Gomme ke gopotše gore ke be ke le motho wa go thabathabi nkilego ka mmona. Ke be ke eme ka letšatšing, l-e-t-š-a-t-š-i, gomme ke be—gomme ke be ke rera Ebangedi go ye kgolo, phuthego ya serantlatla.

291 [Ngwanešu Branham o a homola—Mor.] Ke be ke no nyaka go bona ge eba e be e gatišwa.

292 Ye—ye kgolo, phuthego ya serantlatla, gomme ba be ba dutše ka sethokgweng. Gomme mahlasedi a letšatši a be a phadima fase godimo ga bona, feela *mo* le *mola*, ba Le hwetša, hwetša Lentšu.

293 Gomme nna, bjalo ka mehleng, ka mehla ke yo motelele kudu, thari kudu, ke rera botelele kudu. Gomme ke rerile botelele kudu, go fihla phuthego e swarwa ke tlala bakeng sa dijo tša mmele. Gomme ba, ba bangwe ba bona, ba lapa. Kafao ba ile ba no emela godimo, ba ya ntle go hwetša dijo tše di itšego, ba thoma go ya ntle.

Ka re, “Le se ke. Le se ke.”

294 Ke be ke ne dihloa tše pedi ke bego ke nyaka go di fihlelela, ke be ke nyaka go fihlelela, ka go thero ya ka. Gomme Morena o be a mphile yona. Gomme moreri e ka ba mang o a tseba, ge ka kgonthe o tseba ke Modimo a go filego yona, o no fišegelwa go botša batho.

295 Gomme ke be ke no rera, Charlie, feela ka thata ka fao ke bego ke kgona go rera, go no e ala godimo le a tseba, le go re, “Dilo tše kgolo tšohle tše, se seo Modimo a se dirago. Lebelelang se. O hlola dikgopolo tša pelo. Ke eng Lona? Lentšu.” Le go ya ka mokgwa woo. Gomme, oo, ke duma ge nka kgona go elelwa se ke bego ke se bolela le se sehlogo sa ka e bego e le sona. Ga ke kgone go se nagana. Le a bona? Eupša ke be ke no rera go tloga.

296 Gomme ke be ke ipogetše nnamong ke e dira. Gomme ka gona ge ke be ke eme fale, ke lebeletše, gomme ke ipogetše nnamong ke Le rera.

297 Gomme ke be ke no rera, go yo a bego a ka se be nalo. Gomme morago ga nthathana, ke ile ka phagamela godimo, le a tseba, gomme ka gopola, “Letago go Modimo!” Ke rile, “Lebelelang dilo tše tša go makatša, le *se, sela!*”

298 Thwi, ka lemoga batho ba thoma go ba mo o ka rego ba be ba swerwe ke tlala mmeleng. Gomme kafao ba be ba bile le go lekanela semoya, kafao ba thoma go sepela go tloga. Gomme ba bangwe ba bona. . . [Ngwanešu Branham o a edimola—Mor.] Ba thoma go sepela go tloga.

Ka gopola, “Molato ke eng ka yo mongwe le yo mongwe?”

299 Gomme—gomme ka lebelela, gomme mo banyalani ba bangwe ba baswa ba eya mmogo, go lehlakore la ka. Ka gopola. . . Ke rile, “Motsotso feela, mogwera! Motsotso feela! Le tla ba morago gape ge meritithi ya mantšiboa e ewa.” Le a bona?

Ke rile, “Le tla ba morago gape. Eupša ntumeleng go le fa sehloa se sa mathomo. A dilo tšohle tše di tšwa kae, tše ke le laeditšego? Di tšwa kae?” Ke rile, “Šedi tšona. Di ka go Lentšu la Modimo. Tšona ke GO RIALO MORENA, tshepišo ya Gagwe. Ka gore,” ke rile, “lena bohle le mpeela bohlatse, le hlatsela se, gore thomo ya ka ke, ‘Dulang le Lentšu.’” Ke rile, “Molato ke eng ka lena bohle? A ga le kgone go kwešiša Lentšu? Le swanetše go Le kwešiša.”

³⁰⁰ Gomme ba bangwe ba bona ba rile, “Monna, ke rata go hwetša dipisikiti tše di itšego,” le bjalo ka mokgwa woo.

³⁰¹ Gabotse, ke nno gopola, “Gabotse, letago go Modimo! Ge ba nyaka dipisikiti, a ba ye ba di hwetše.”

³⁰² Kafao ka—ka retologa go dikologa. Ka gopola, “Oo, eupša, le a tseba eng? Merithi e ya go wa, morago ga lebakana, gobanjale.” Ke rile, “Gona, bošegong bjo, ge phuthego yela e kgobokana ka gare gape, ke tla bea sehloa go bona, le go ba botša gore dilo tše ba mponogo ke di dira di hwetšwa ka go Lentšu la Modimo, e sego ka go puku ye nngwe ya nonwane goba mokgatlo wo mongwe. Se hwetšwa ka go Lentšu. Le a bona? Nthathana ye nngwe le ye nngwe ya sona, ka go Lentšu, ka gore ke romilwe go Leo.”

³⁰³ Ka gopola, “Le a tseba, ba tla, yo mongwe le yo mongwe yo motee, ba morago bošegong bjo, kafao sese se ke tla se dirago. Ke tla bea bokamorago, mohuta wa bokamorago.” Le tseba tsela ye ke e dirago go mabaka ao a kereke le dilo, go bolela se ke se boletšego pele. “Ke tla se bea bokamorago, go Lentšu, gomme morago se segolo se, sehloa se sebotsebotse.” Ke rile, “A nako e tla bago! Tumišo e be go Modimo!” Gomme ke ipone nnamong ke eba yo monnyane ka kgonthe, le go kwa seo, “Tumišo e be go Modimo.” Ke ipone nnamong ke timelela godimo ka mokgwa woo. Gomme ke be ke le mo, ke eme fale.

³⁰⁴ Bjale, še tlhathollo ya yona. Le a bona? Selo sa mathomo se ke se dirilego, dilo tše di dirilwego, e be e le sephiri go batho, bontši bja bona. Ga ke re ba Full Gospel le bakgethwa ba Modimo, eupša, ke ra, ka go bontši bja batho. Gomme ga o nyake go lebelela lefaseng, tshepedišo, bjalo ka Molaetša wa Modimo. Ge o eya gomme wa re. . .

³⁰⁵ Bjale ka Boze a rile, “Ka mehla ke be ke. . .” O rile, “Ke bile le toro, mengwaga ya go feta, gore mo—mo Modimo o tla nthoma Chicago le go šišinya Chicago bakeng sa letago la Modimo.”

Ke rile, “Joseph, O šetše a e dirile.”

“Gobaneng,” o rile, “ga se ba ke ba šišinywa ge e sale go tloga ka Moody.”

³⁰⁶ Ke rile, “Yela? Ke bolela ka Kereke. Wola ke dijo tša kanono ntle kua. Yela e no ba lerole la lefase, sehlopha sela se tletšego go kgabola mekgotha, boIsebele ba go pentwa le se sengwe le se sengwe.” Ke rile, “Ao a ntle kua. Wona a magolo a kgale mafelo

a go robala le dilo a tla rathagana le go wela ka mokgotheng kua.” Ke rile, “O bolela ka Kereke. Kereke ye e bonego kutollo ya Jesu Kriste e dirwa go bonala, gomme ba E lemoga. Ba ka no se be lesometlhano go tšwa Chicago. Fao go ka no se be lesome ka go moloko wo, go tšwa go toropokgolo ka moka ya Chicago, go tla pele.”

³⁰⁷ A le kile la nagana ka seo? “Bjalo ka ge go bile ka matsšatšing a Noage, kafao go tla ba bjalo ka go Tleng ga Morwa wa motho, ka fao disoulo tše seswai di phološitšwego.” Uh-huh. Ke ba bakae ba tšwelego ka Sodoma? Le bon se ke se rago? Ke belaela ge e ka ba go tlala seatla. Le a bona?

³⁰⁸ Eupša Kereke Yonamong e amogetše go šišinywa. Ba e lemogile. Ba tsebile Lentšu. Ba bone Lentšu ge Le be le diragala, gomme ba Le swere. Bjale lebelelang seo motsotso, bjale.

³⁰⁹ Gomme Molaetša wo wa mathomo, ge ba O bona, yo mongwe le yo mongwe o latetše, a re, “Oo, letago go Modimo! Oo, ge nka kgona go bona *se, sela*, le se *sengwe*.” Gomme ba tloga semetseng, tsela ya go swana ba tlilego ka gare. Le a bona?

³¹⁰ Gomme bjale ba a nagana, “Gabotse, ga ke tsebe. O tla tšoenae kae? Ge ke sa tle go *ye*, e tla ba ka tsela *ye*. Gomme ke tla ragelwa ntle, godimo mo, gomme nka se be le selo *mo*.” Baena ba dula fase gomme ba re, “Gabotse, ke be ke tla dira eng ge ke . . .?” Le bona fale? Ba ka se eme botelele go lekanela go lemoga Ke Lentšu leo Modimo a le tshepišitšego, le bonagatšwa. Le a bona? Gomme ba sepetše go tloga.

³¹¹ Eupša, se tshwenyeye, merithi e kgauswi mo seatleng, le a bona, ge ke boa go ya tšhemong.

³¹² Le a elelwa, bošego bjo bongwe, ka Molaetša wo A mphago morago kua ge ke be ke bea letlapa la sekhutlo? Feela tlwa. O rile, “Dira mošomo . . .” O rile, “Ge o tšwela ka ntle ga pono ye, bala Timotheo wa Bobedi 4.” Le a tseba, e robotše thwi fale ka go letlapa la sekhutlo, mengwaga ye masometharo tharo ya go feta.

³¹³ E rile, “Dira mošomo wa moebangedi, dira netefatšo ya botlalo ya bodiredi bja gago. Ka gobane nako e tla tla ge ba ka se kwego Thuto ya go kwala; eupša ba tla kgoboketša barutiši go ya ka dikganyogo tša bona beng, ba na le ditsebe tša go hlohlonae; ba retologa go tšwa go nonwane . . . go tšwa go Therešo go ya go dinonwane.” Ge seo se se sa ba, feela lentšu ka lentšu! [Ga go selo godimo ga theipi—Mor.]

³¹⁴ Eupša, elelwang, nako yeo, bošego bjo bongwe, ge ke se ka ke ka bala yohle ya yona. Mengwaga ye masometharo le metšo ye ke rerilego ka go tabarenekele ye, ga se ka ke ka tsoge nako e tee ka ya bokgole bjo bo itšego go feta yeo, gomme ga ke tsebe gobaneng.

³¹⁵ Ka mehla ke a makala, go fihla, letšatši le lengwe, ke bone fao Jesu o topile godimo Sekorolo gomme a thoma go bala, gomme

a bala seripa sa seprofeto, gomme a ema, gomme o boletše. Kua Kaperenaume, O rile, “Gomme letšatši le, seprofeto se se phethagetše.” Gobane A se a bala yohle ya lona? Le mabapi le go Tla ga Gagwe la Bobedi. Le a bona?

³¹⁶ Gomme fale ke badile leo, ke sa tsebe. Ke topile leo godimo, gomme le be le le fao, thwi pele ga ka, ka Southern Pine, Carolina Leboa. Mosong wola, ke eme ntle kua, ke bolela le Joseph Boze, re ithekgile godimo ka lehlakoreng la koloi, ka e ratha. [Ngwanešu Branham o thwantšha monwana wa gagwe—Mor.] Paulo o rile, “Ke. . . Banna bohle ba ntlhanogetše. Ga go monna a nago le nna. Demase o ntlogetše; o rata lefase le la bjale. Gomme nna bjale. . .” Lebelelang. “Gomme morulakoporo o nkgobaditše kudu.”

³¹⁷ Lebelelang se Demase a swanetšego go be a be a se gopotše. “Gobaneng, ke bone Paulo a rera Ebangedi le go fodiša balwetši. Gomme šo o dutše, o a tlaišega, yenamong, o rwele ngaka mmogo le yena, Luka. Nako yohle ge a eya, o tšea ngaka le yena, monna o rera Bokgethwa. Gobaneng, ke mmone a itia monna go ba sefofu. A re, ‘Morena o a go kgalemela, gomme o tla ba sefofu lebaka la sehla.’ Gomme a dumelela morulakoporo a mo kitimišetša ka ntle ga kopano. Ke a thanka o lahlegetšwe ke maatla a gagwe go itia monna a be sefofu. Mmalo, o lahlegetšwe ke maatla a gagwe a phodišo Kgethwa. Modimo o mo hlanogetše.”

³¹⁸ Ga ke nagane Demase o ile ntle ka lefaseng, ka gore Demase o be a le. . . . Le tseba histori ya gagwe. O be a le wa le legolo, lapa la go huma. Gomme o be a nyaka go ya le lešaba lohle.

³¹⁹ Eupša, Paulo, mošokiši Paulo yo monnyane. E be e le eng? Modimo ka mehla o lesa bodiredi bo be ka mokgwa woo gomme ka gona a bo rweše korone.

³²⁰ O lešitše Jesu go tla lefelong. Lebelelang fale. Ge A be a kgona go tsoša bahu, ge A be a kgona go dira e ka ba eng A bego a nyaka go; gomme a dumelela lešole la Moroma le thuhlula maledu go tšwa go sefahlego sa Gagwe, le tshwela sefahlegong sa Gagwe. [Ngwanešu Branham o dira modumo wa go tshwa—Mor.] A Mo itia godimo. . . . A bea lešela go dikologa sefahlego sa Gagwe, gomme a re, “Bjale, O a tseba, ba mpošša gore O Moprofeta.” Bohle ka moka ba be ba eme go dikologa ka mahlaka, le go Mo itia godimo ga hlogo. [Ngwanešu Branham o dira modumo wa go itia.] Ba rile, “Bjale re botše ke mang a Go iteilego.” O tsebile ke mang a Mo iteilego. Uh-huh. Nnete. O dirile. Le a bona? Eupša bodiredi bja Gagwe bo be bo lokela go rwešwa korone.

³²¹ Ka mehla bo fihla go lefelo leo mo bo bonalago o ka re ka kgonthe bo, fokola ka kgonthe, bo kgauswi le go ya, nako yeo Modimo o bo rweša korone.

O Morena, lesa go direge. Lesa go direge, Morena.

A re inamišeng dihlogo tša rena.

Ke a Mo rata, ke a Mo rata
Gobane O pele . . .

Bjale Mo rapeleng. Re bile le thuto e thata.

Gomme A reka phološo ya ka
Mohlareng wa Khalibari.

322 A re phagamišetšeng diatla tša rena bjale go Yena.

Ke . . .

Bjale ebang ka Moyeng, le a bona, “Ke a Mo rata.”

. . . Ke a Mo rata
Gobane O nthatle pele.
Gomme a reka phološo ya ka
Mohlareng wa Khalibari.

323 Bjale, a re emeleng godimo, go maoto a rena.

Ka go pina ya rena ye nnyane ya go phatlalala, re opela temana ya mathomo, re ya go šišinya diatla yo motee le yo mongwe; temana ya bobedi, re ya go e opelela Modimo. Go lokile. Gomme morago re tla phatlalala.

Bjale, a re opeleng.

Tšea Leina la Jesu le wena,
Ngwana wa manyami le madimabe;
Le tla go fa lethabo le khomotšo,
Le tšee mogohle o yago.

Leina le bohlokwa, Oo bose bjang!
Kholofelo ya lefase le lethabo la Legodimo;
Leina le bohlokwa, Oo bose bjang!
Kholofelo ya lefase . . . Legodimo.

324 Bjale, elelwang se, bjale. Ke ya go kgopela ngwanešu yo monnyane, mo (yo ke bilego nae ka kamoreng metsotso e se mekae ya go feta; ngwa—ngwa ngwanešu yo monnyane yo bohlokwa, moromiwa go Assemblies ka lešokeng godimo fa; ke lebetše leina la gagwe ke mang), ke ya go mo kgopela, go phatlalatša ka thapelo ka pela ge re opela temana ya go latela: “Tšea Leina la Jesu le wena, bjalo ka kotse go tšwa go molaba wo mongwe le wo mongwe; gomme ge meloko go go dikologa e kgobokana, e no hema Leina le lekgethwa leo ka thapelo.”

325 Bogela diabololo a tloga nako yeo. Le a bona?


326 Bjale, elelwang: “Tšea Leina la Jesu le wena, bjalo ka kotse go tšwa molabeng wo mongwe le wo mongwe; gomme ge meleko go go dikologa e kgobokana, e no ema, le go hema Leina le lekgethwa leo ka thapelo.” Bogela se se diregago. Go lokile. Bohle mmogo bjale.

Tšea Leina la Jesu le wena,
 Bjalo ka kotse go tšwa molabeng wo mongwe
 le wo mongwe;
 Ge meloko go go dikologa e kgo-... (O dira
 eng, bjale?)
 E no hema Leina le lekgethwa leo ka thapelo.
 Leina le bohlokwa, (Leina le bohlokwa,) Oo
 bose bjang! (Oo bose bjang!)
 Kholofelo ya lefase le lethabo la Legodimo;
 Le bohlokwa... (...?... le bona mosetsana yo
 monnyane yola...?...) Oo bose bjang! (Etl
 mo, moratwa.)
 Kholofelo ya...

³²⁷ Ge le sa eme fa: Nako ya go feta ke be ke eme mo
 tabarenekeleng, mo (Mme yo o tšwelapele a sega gomme o šupa
 go leseae.), leseae le le be le le ka makhirisipaneng. Šele lona, le
 kitima go dikologa gohle mo, le bapala bose lehono. A ga se mo
 go botse? Tumišang Morena. Bjale, hlokomela mo: Hani, o taboga
 fase le go ba laetša, godimo kua, ka fao o kgonago go kitima go
 dikologa. Le a bona?

Oo, Leina le Bohlokwa, (Elelwang, Selalelo
 bošegong bjo, bjale)... bose bjang!
 Kholofelo ya lefase le thabo la Legodimo;
 Leina le bohlokwa, Oo, bose bjang!
 Kholofelo ya lefase le thabo ya...

³²⁸ Bjale a re inamišeng dihlogo tša rena. Gomme elelwang
 ditirelo bošegong bjo, bjale; gomme ke bošego bja Selalelo.
 Gomme le tla elelwa seo, lena, le lego Bakriste, re a le laetša go
 tla go tšea Selalelo le rena. Re letetše nako e kgolo.

³²⁹ Modiša wa rena yo bohlokwa, fa, Ngwanešu Neville, le...
 Ke ba bakae ba ratago Ngwanešu Neville? E reng, "Amene."
 [Phuthego e re, "Amene"—Mor.] Theetšang, baena, nthetšeng
 bjalo ka wa lena... bjalo ka yo mongwe wa badiša fa ba
 tabarenekele: Kgomarelanang le Ngwanešu Neville. Dulang le
 yena. Le a bona? Ke mohlanka wa Kriste. Dulang le yena. Beibele
 e rile. "A re ikgobokanyeng mmogo renabeng: gomme gagologolo
 ge le bona letšatši le lebe le le batamela." Etlang ditirelong,
 etlang; a re sepeleleng thwi ka gare gomme re dule thwi kgauswi
 le lehlakore la modiša wa rena. Le a bona? Dulang thwi le... 

MAINA A GO ROGANA NST62-1104M
(Blasphemous Names)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Lamorena mosong, Nofemere 4, 1962, mo Tabarenekeleng ya Branham ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice Of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org